



**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

1151

Temeljem članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE
UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 16. srpnja 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. listopada 2008. godine.

Broj 01-02-509/08
31. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
VETERINARSTVU**

Članak 1.

U Zakonu o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/98) u članku 4. u stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. pribor i instrumenti koji se koriste u radu sa životinjama (igle, špricevi, pribor za infuziju, kateteri, sonde, kirurški instrumenti i dr.);".

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Veterinarsko-medicinska sredstva mogu se staviti u promet pod uvjetom da posjeduju certifikat proizvođača i oznaku CE (utisnuti izravno na sredstvo ili na pakiranje)."

Članak 3.

U članku 15. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Ukoliko pravna osoba koja ispituje lijekove ne ispunjava uvjete propisane podzakonskim aktom koji donosi federalni ministar te ne može obavljati neka od pretkliničkih ili kliničkih

ispitivanja, federalni ministar može, na temelju prijedloga Povjerenstva, odobriti priznavanje nalaza iz literature za pretklinička ispitivanja i/ili nalaz o kliničkom ispitivanju koje je izvršio proizvođač."

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravne osobe koje obavljaju laboratorijska ispitivanja lijekova glede njihovog stavljanja u promet moraju čuvati najmanje po dva uzorka svakog lijeka radi dodatnog ispitivanja i utvrđivanja roka trajanja."

Članak 5.

U članku 18. riječi: "ovlašteni zastupnik" zamjenjuju se riječima: "ovlašteno predstavništvo".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Proizvođač ili ovlašteno predstavništvo stranog proizvođača mora zapošljavati najmanje jednog doktora veterinarske medicine s položenim stručnim ispitom."

Članak 6.

U članku 24. u stavku 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

"- da je lijek u tijeku uporabe izazvao štetne učinke i posljedice, u primjeni na životinjama."

Članak 7.

Članak 30. se briše.

Članak 8.

U članku 31. u st. 1. i 2. riječi: "i veterinarsko-medicinskih sredstava" brišu se.

Članak 9.

U članku 32. u stavku 1. riječi: "ili uvoze" i riječi: "odnosno uvezenog" brišu se.

U stavku 2. riječi: "i veterinarsko-medicinskog sredstva" brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"Troškove kontrole kvalitete lijeka snosi proizvođač, odnosno uvoznik."

Članak 10.

U članku 36. stavak 1. riječi: "i fizička" brišu se, i u točki 6. istoga stavka riječi: "ili fizičkog", brišu se.

U stavku 2. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "mjerodavnim".

Članak 11.

U članku 37. u stavku 1. riječi: "i fizičke" brišu se.

U stavku 3. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "mjerodavnim".

Članak 12.

U članku 38. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

U stavku 1. riječi: "i fizičko" brišu se.

U stavku 2. u točki 1. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječju "proizvođača".

U stavku 3. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "mjerodavnim".

Članak 13.

Članak 39. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo prije stavljanja lijeka u promet izdaje markicu, koja mora biti na svakom pakiranju.

Markica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naziv pravne osobe koja je kontrolirala lijek,
- kontrolni broj,
- naziv i grb Federacije.

Umjesto markice može se koristiti i neki drugi vid jedinstvenog označavanja serije lijeka (npr. čip)."

Članak 14.

Iza članka 40. dodaje se novi članak 40a. koji glasi:

"Članak 40a.

Izdavanje markica ili nekog drugog vida jedinstvenog označavanja, navedenih u članku 39. ovoga zakona može se obavljati samo na temelju:

- dozvole za uvoz lijekova Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine - Ureda za veterinarstvo,
- izvješća ovlaštene pravne osobe za ispitivanje i kontrolu lijekova o obavljenoj posebnoj kontroli lijeka.

Visinu troškova za izdavanje markice ili čipa određuje ministar."

Članak 15.

U članku 41. stavak 1. iza riječi "obuhvata" dodaju se riječi: "uvoz i".

U stavku 2. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

Članak 16.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravne osobe mogu uvoziti lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva samo na temelju dozvole Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine - Ureda za veterinarstvo."

Stavak 2. briše se.

Članak 17.

Članak 45. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo predlaže Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine - Uredu za veterinarstvo izdavanje dozvole za uvoz lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava u sljedećim slučajevima:

- izbijanja opasnih zaraznih bolesti,
- za istraživačke svrhe,
- za ispitivanje u svrhu registracije lijeka u Federaciji,
- donacije veterinarskoj službi Federacije,
- kada Ministarstvo procijeni da je uvoz određenog lijeka ili veterinarsko-medicinskog lijeka u interesu Federacije."

Članak 18.

U članku 56. u st. 2. i 3. riječi: "ili fizičko" brišu se.

Članak 19.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:", i u toč. 6. i 9. istoga stavka riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 20.

U članku 59. stavak 1. u točki 6. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se, i u točki 7. istoga stavka riječi iz zagrade: "(članak 35.,)" zamjenjuju se riječima: "(čl. 35., 37. i 38.),".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 21.

Članak 60. briše se.

Članak 22.

U članku 61. u stavku 1. riječi: "na veliko" brišu se.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Stjepan Krešić , v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić , v. r.
--	--

На основу члана IV. Б. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛИЈЕКОВИМА КОЈИ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ У ВЕТЕРИНАРСТВУ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о лијековима који се употребљавају у ветеринарству који је донио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 16. јула 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-509/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛИЈЕКОВИМА КОЈИ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ У ВЕТЕРИНАРСТВУ

Члан 1.

У Закону о лијековима који се употребљавају у ветеринарству ("Службене новине Федерације БиХ", број 15/98) у члану 4. у ставу 1. тачка 2. мијења се и гласи:

"2. прибор и инструменти који се користе у раду са животињама (игле, шприцеви, прибор за инфузију, катетери, сонде, хируршки инструменти и др.);".

Члан 2.

У члану 8. став 2. мијења се и гласи:

"Ветеринарска-медицинска средства могу се ставити у промет под условом да посједују сертификат произвођача и ознаку ЦЕ (уписани директно на средство или на паковање)."

Члан 3.

У члану 15. додаје се нови став 4. који гласи:

"Уколико правно лице које испитује лијекове не испуњава услове прописане подзаконским актом који доноси федерални министар те не може вршити нека од претклиничких или

клиничка испитивања, федерални министар може, на основу приједлога Комисије, одобрити признавање налаза из литературе за претклиничка испитивања и/или налаз о извршеном клиничком испитивању извршеном од производача."

Члан 4.

У члану 16. став 1. мијења се и гласи:

"Правна лица која врше лабораторијска испитивања лијекова ради њиховог стављања у промет морају чувати најмање по два узорка сваког лијека ради додатног испитивања и утврђивања рока трајања."

Члан 5.

У члану 18. ријечи: "овлашћени заступник" замјењују се ријечима: "овлашћено представништво".

Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

"Произвођач или овлашћено представништво страног произвођача мора запошљавати најмање једног доктора ветеринарске медицине са положеним стручним испитом."

Члан 6.

У члану 24. у ставу 1. алинеја 6. мијења се и гласи:

"- да је лијек у току употребе изазвао штетне учинке и посљедице, у примјени на животињама".

Члан 7.

Члан 30. се брише.

Члан 8.

У члану 31. у ст. 1. и 2. ријечи: "и ветеринарско-медицинских средстава" бришу се.

Члан 9.

У члану 32. у ставу 1. ријечи: "или увозе" и ријечи: "односно увезеног", бришу се.

У ставу 2. ријечи: "и ветеринарско-медицинског средства", бришу се.

Став 5. мијења се и гласи:

"Трошкове контроле квалитета лијека сноси произвођач, односно увозник."

Члан 10.

У члану 36. у ставу 1. ријечи: "и физичка", бришу се, и у тачки 6. истог става ријечи: "или физичког", бришу се.

У ставу 2. ријеч "федералним", замјењује се ријечју "надлежним".

Члан 11.

У члану 37. у ставу 1. ријечи: "и физичке", бришу се.

У ставу 3. ријеч "федералним", замјењује се ријечју "надлежним".

Члан 12.

У члану 38. ријечи: "и ветеринарско-медицинско средство", бришу се.

У ставу 1. ријечи: "и физичко", бришу се.

У ставу 2. у тачки 1. ријеч "предузећа", замјењује се ријечју "произвођача".

У ставу 3. ријеч "федералним", замјењује се ријечју "надлежним".

Члан 13.

Члан 39. мијења се и гласи:

"Министарство, прије стављања лијека у промет издаје маркицу, која мора бити на сваком паковању.

Маркица из става 1. овог члана садржи:

- назив правног лица које је контролисало лијек;
- контролни број;
- назив и грб Федерације.

Умјесто маркице може се користити и неки други вид јединственог означавања серије лијека (нпр. чип)."

Члан 14.

Иза члана 40. додаје се нови члан 40а. који гласи:

"Члан 40а.

Издавање маркица или неког другог вида јединственог означавања, наведених у члану 39. овог закона може се вршити само на основу:

- дозволе за увоз лијекова Министарства за спољну трговину и економске односе Босне и Херцеговине - Уреда за ветеринарство,
- извјештаја овлашћеног правног лица за испитивање и контролу лијекова о извршеној посебној контроли лијека.

Висину трошкова за издавање маркице или чипа одређује министар."

Члан 15.

У члану 41. у ставу 1. иза ријечи "обухвата", додаје се ријеч: "увоз и".

У ставу 2. ријечи: "и ветеринарско-медицинско средство", бришу се.

Члан 16.

У члану 44. став 1. мијења се и гласи:

"Правна лица могу увозити лијекове и ветеринарско-медицинска средства само на основу дозволе Министарства за спољну трговину и економске односе Босне и Херцеговине - Уреда за ветеринарство."

Став 2. брише се.

Члан 17.

Члан 45. мијења се и гласи:

"Министарство предлаже Министарству за спољну трговину и економске односе Босне и Херцеговине - Уреду за ветеринарство, издавање дозволе за увоз лијекова и ветеринарско-медицинских средстава у сљедећим случајевима:

- избијања опасних заразних болести;
- за истраживачке сврхе;
- за испитивање у сврху регистрације лијека у Федерацији;
- донације ветеринарској служби Федерације;
- када Министарство процјени да је увоз одређеног лијека или ветеринарско-медицинског лијека у интересу Федерације."

Члан 18.

У члану 56. у ст. 2. и 3. ријечи: "или физичко", бришу се.

Члан 19.

У члану 58. став 1. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако: ", и у тач. 6. и 9. истог става ријечи: "и ветеринарско-медицинско средство", бришу се.

Став 2. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу."

Члан 20.

У члану 59. у ставу 1. у тачки 6. ријечи: "и ветеринарско-медицинско средство", бришу се, и у тачки 7. истог става ријечи из заграде: "(члан 35.)", замјењују се ријечима: "(чл. 35., 37. и 38)."

Став 2. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршаје из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу."

Члан 21.

Члан 60. се брише.

Члан 22.

У члану 61. у ставу 1. ријечи: "на велико", бришу се.

Члан 23.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Стјепан Крешин , с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић , с. р.
---	---

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 16. jula 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. oktobra 2008. godine.

Broj 01-02-509/08
31. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU

Члан 1.

U Zakonu o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/98) u članu 4. u stavu 1. tačka 2. mijenja se i glasi:

"2. pribor i instrumenti koji se koriste u radu sa životinjama (igle, špricevi, pribor za infuziju, kateteri, sonde, hirurški instrumenti i dr.);".

Члан 2.

U članu 8. stav 2. mijenja se i glasi:

"Veterinarsko-medicinska sredstva mogu se staviti u promet pod uvjetom da posjeduju certifikat proizvođača i oznaku CE (utisnuti direktno na sredstvo ili na pakovanje)."

Члан 3.

U članu 15. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Ukoliko pravno lice koje ispituje lijekove ne ispunjava uvjete propisane podzakonskim aktom koji donosi federalni ministar te ne može obavljati neka od pretkliničkih ili klinička ispitivanja, federalni ministar može, na osnovu prijedloga Komisije odobriti priznavanje nalaza iz literature za pretklinička ispitivanja i/ili nalaz o kliničkom ispitivanju koje je izvršio proizvođač."

Члан 4.

U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi:

"Pravna lica koja obavljaju laboratorijska ispitivanja lijekova radi njihovog stavljanja u promet moraju čuvati najmanje po dva uzorka svakog lijeka radi dodatnog ispitivanja i utvrđivanja roka trajanja."

Члан 5.

U članu 18. riječi: "ovlašteni zastupnik" zamjenjuju se riječima: "ovlašteno predstavništvo".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Proizvođač ili ovlašteno predstavništvo stranog proizvođača mora zapošljavati najmanje jednog doktora veterinarske medicine sa položenim stručnim ispitom."

Члан 6.

U članu 24. u stavu 1. alineja 6. mijenja se i glasi: "- da je lijek u toku upotrebe izazvao štetne učinke i posljedice, u primjeni na životinjama".

Члан 7.

Члан 30. briše se.

Члан 8.

U članu 31. u st. 1. i 2. riječi: "i veterinarsko-medicinskih sredstava" brišu se.

Члан 9.

U članu 32. u stavu 1. riječi: "ili uvoze" i riječi: "odnosno uvezenog" brišu se.

U stavu 2. riječi: "i veterinarsko-medicinskog sredstva" brišu se.

Stav 5. mijenja se i glasi:

"Troškove kontrole kvaliteta lijeka snosi proizvođač, odnosno uvoznik."

Члан 10.

U članu 36. u stavu 1. riječi: "i fizička" brišu se, i u tački 6. istog stava riječi: "ili fizičkog" brišu se.

U stavu 2. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "nadležnim".

Члан 11.

U članu 37. u stavu 1. riječi: "i fizičke" brišu se.

U stavu 3. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "nadležnim".

Члан 12.

U članu 38. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

U stavu 1. riječi: "i fizičko" brišu se.

U stavu 2. u tački 1. riječ "preduzeća" zamjenjuje se riječju "proizvođača".

U stavu 3. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "nadležnim".

Члан 13.

Члан 39. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo prije stavljanja lijeka u promet izdaje markicu, koja mora biti na svakom pakovanju.

Markica iz stava 1. ovog člana sadrži:

- naziv pravnog lica koje je kontrolisalo lijek,
- kontrolni broj,
- naziv i grb Federacije.

Umjesto markice može se koristiti i neki drugi vid jedinstvenog označavanja serije lijeka (npr. čip)."

Члан 14.

Iza člana 40. dodaje se novi član 40a. koji glasi:

"Члан 40a.

Izdavanje markica ili nekog drugog vida jedinstvenog označavanja, navedenih u članu 39. ovog Zakona, može se vršiti samo na osnovu:

- dozvole za uvoz lijekova Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine - Ureda za veterinarstvo,
- izvještaja ovlaštenog pravnog lica za ispitivanje i kontrolu lijekova o obavljenoj posebnoj kontroli lijeka.

Visinu troškova za izdavanje markice ili čipa određuje ministar."

Члан 15.

U članu 41. u stavu 1. iza riječi "obuhvata" dodaju se riječi: "uvoz i".

U stavu 2. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

Члан 16.

U članu 44. stav 1. mijenja se i glasi:

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. alineja 1) iza riječi "kanton:", riječi: "sve vrste kruha od brašna žitarica (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda)" zamjenjuju se riječima: "sve vrste brašna, sve vrste kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica".

U alineji 2), riječi: "sve vrste obrtničkih i osobnih usluga" brišu se.

U istoj alineji, iza riječi: "pijaca na malo" stavlja se točka, a riječi: "izrada lijekova u ljekarnama, grafičke usluge, pecivo i posebni pekarski proizvodi i turističko-ugostiteljske usluge." se brišu.

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

"Članak 11a.

Tijeļa iz članka 5. ovoga zakona osnivaju vijeća za praćenje cijena. Članovi vijeća su predstavnici ministarstava mjerodavnih za trgovinu, energiju, poljoprivredu, prehrambenu industriju, poslodavaca, sindikata i Udruge potrošača.

Vijeća iz stavka 1. ovoga članka prate rast cijena, njihov utjecaj na standard građana i predlažu mjerodavnim tijelima mjere izravne kontrole cijena, ukoliko je indeks potrošačkih cijena veći od 5%."

Članak 9.

U članku 12. stavak 1. riječi: "pravne i fizičke osobe" zamjenjuju se riječima: "gospodarski subjekti".

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera izravne kontrole cijena (članak 4.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pored novčane kazne pravnoj i fizičkoj osobi izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja."

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 8.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako pri slobodnom formiranju cijena proizvoda i usluga narušava konkurenciju (članak 2. stavak 2.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM."

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 6.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se pri kupovini proizvoda ne pridržava propisane zaštitne cijene (članak 3. stavak 3.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne utvrdi pravila, ili se ne pridržava pravila o formiranju cijena i ako se ne pridržava istaknute cijene na proizvodu, odnosno usluzi (članak 2. stavak 3.);
2. ako u određenom roku ne dostavi obavijest o promjeni cijena i marži i ako obavijest ne sadrži propisane podatke (članak 12.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM."

Članak 14.

Članak 18. i članak 19. brišu se.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kresić, v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, v. r.

На основу члана IV. Б. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОНТРОЛИ ЦИЈЕНА

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о контроли цијена који је донио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 16. јула 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-510/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОНТРОЛИ ЦИЈЕНА

Члан 1.

У Закону о контроли цијена ("Службене новине Федерације БиХ", број 2/95) у члану 1. и свим наредним члановима ријечи: "општине, односно града-дистрикта Сарајево" замјењују се ријечима: "град и општина" у одговарајућем падежу.

Члан 2.

У члану 2. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:

"Привредна друштва, друга правна и физичка лица (у даљем тексту: привредни субјекти) формирају цијене производа и услуга слободно према условима тржишта, осим за производе и услуге за које је посебним прописом утврђен другачији начин формирања цијена.

Привредни субјекти код слободног формирања цијена производа и услуга не смију нарушавати прописе о конкуренцији, а посебно не смију нарушавати слободну конкуренцију на начин да:

- директно или индиректно договарају куповне и продајне цијене или било које друге трговинске услове,
- ограничавају и контролишу производњу и тржиште,
- договарају подјелу тржишта или извора снабдијевања,

- под истим условима, а по различитим цијенама продају исту врсту производа, односно пружају исту врсту услуга по различитим цијенама."

Члан 3.

У члану 3. став 1. мијења се и гласи:

"Под контролом цијена подразумевају се активности на:

- праћењу и анализирању кретања цијена појединих производа и услуга на домаћем и свјетском тржишту и њихов утицај на стабилност тржишта и цијена, као и животни стандард становништва;
- предлагање мјера економске политике за одржавање стабилности тржишта и цијена;
- анализирање дејства мјера економске политике на ниво цијена односно цијена и снабдјевеност тржишта;
- предлагање мјера непосредне контроле цијена у случајевима настанка поремећаја у производњи, пружању услуга и промету одређених производа, односно услуга."

Члан 4.

Члан 4. мијења се и гласи:

"Члан 4.

Као мјере непосредне контроле цијена могу се, за поједине производе и услуге, прописати:

- одређивање највишег нивоа цијена;
- задржавање цијена на затеченом, односно одређеном нивоу (затечене цијене);
- давање сагласности на цијене, односно тарифе;
- утврђивање маржи у трговини (калкулативне цијене);
- обавјештавање о промјени цијена и маржи за производе и услуге (евиденција цијена)."

Члан 5.

У члану 5. додаје се нови став 1. који гласи:

"Мјере непосредне контроле цијена прописује Влада Федерације и надлежни органи кантона, града и општине, свако у оквиру своје надлежности."

Досадашњи став 1. постаје став 2.

Члан 6.

У члану 7. став 1. брише се.

Досадашњи став 2. постаје став 1., мијења се и гласи:

"О прописивању мјера непосредне контроле цијена од интереса за Федерацију из члана 3. став 3. и члана 4. овог Закона Влада Федерације обавјештава Парламент Федерације у року од 15 дана од дана прописивања те мјере."

Члан 7.

У члану 9. став 1. алинеја 1), иза ријечи: "кантон:", ријечи: "све врсте хљеба од брашна житарица (осим пецива и посебних пекарских производа)" замјењују се ријечима: "све врсте брашна, све врсте хљеба, пецива и других пекарских производа од брашна житарица".

У алинеји 2), ријечи: "све врсте занатских и личних услуга" се бришу.

У истој алинеји, иза ријечи: "пијаци на мало" ставља се тачка, а ријечи: "израда лијекова у апотекама, графичке услуге, пециво и посебни пекарски производи и туристичко угоститељске услуге" бришу се.

Члан 8.

Иза члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи:

"Члан 11а.

Органи из члана 5. овог закона оснивају савјете за праћење цијена. Чланови Савјета су представници министарства надлежних за трговину, енергију, пољопривреду, прехранбену индустрију, послодаваца, синдиката и Удружења потрошача.

Савјети из става 1. овог члана прате раст цијена, њихов утицај на стандард грађана и предлажу надлежним органима

мјере непосредне контроле цијена, уколико је индекс потрошачких цијена већи од 5%."

Члан 9.

У члану 12. став 1. ријечи: "правна и физичка лица" замјењују се ријечима: "привредни субјекти".

Члан 10.

Члан 14. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице у случају када се не придржава прописаних мјера непосредне контроле цијена. (члан 4.).

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 250,00 КМ до 2.500,00 КМ.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.

За прекршај из става 1. овог члана поред новчане казне правном и физичком лицу изрећи ће се и мјера одузимања имовинске користи прибављене извршењем прекршаја."

Члан 11.

Члан 15. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 800,00 КМ до 8.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако при слободном формирању цијена производа и услуга нарушава конкуренцију (члан 2. став 2.).

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.

Члан 12.

Члан 16. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 600,00 КМ до 6.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако се при куповини производа не придржава прописане заштитне цијене (члан 3. став 3.).

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ."

Члан 13.

Члан 17. мијења се и гласи:

"Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:

1. не утврди правила, или се не придржава правила о формирању цијена и ако се не придржава истакнуте цијене на производу, односно услузи (члан 2. став 3.);
2. у одређеном року не достави обавјештење о промјени цијена и маржи и ако обавјештење не садржи прописане податке (члан 12.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ."

Члан 14.

Члан 18. и члан 19. бришу се.

Члан 15.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Стјепан Крешин, с. р.

Председавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Сафет Софтић, с. р.

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Proglašava se Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 16. jula 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. oktobra 2008. godine.

Broj 01-02-510/08
31. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Član 1.

U Zakonu o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) u članu 1. i svim narednim članovima riječi: "općine, odnosno grada-distrikta Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "grad i općina" u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 2. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Privredna društva, druga pravna i fizička lica (u daljnjem tekstu: privredni subjekti) formiraju cijene proizvoda i usluga slobodno prema uvjetima tržišta, osim za proizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvrđen drugačiji način formiranja cijena.

Privredni subjekti kod slobodnog formiranja cijena proizvoda i usluga ne smiju narušavati propise o konkurenciji, a posebno ne smiju narušavati slobodnu konkurenciju na način da:

- direktno ili indirektno dogovaraju kupovne i prodajne cijene ili bilo koje druge trgovinske uvjete;
- ograničavaju i kontroliraju proizvodnju i tržište;
- dogovaraju podjelu tržišta ili izvora snabdijevanja;
- pod istim uvjetima, a po različitim cijenama prodaju istu vrstu proizvoda, odnosno pružaju istu vrstu usluga po različitim cijenama."

Član 3.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:

"Pod kontrolom cijena podrazumijevaju se aktivnosti na:

- praćenju i analiziranju kretanja cijena pojedinih proizvoda i usluga na domaćem i svjetskom tržištu i njihov uticaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i životni standard stanovništva;
- predlaganje mjera ekonomske politike za održavanje stabilnosti tržišta i cijena;
- analiziranje djelovanja mjera ekonomske politike na nivo cijena odnosno cijena i snabdjevenost tržišta;
- predlaganje mjera neposredne kontrole cijena u slučajevima nastanka poremećaja u proizvodnji, pružanju usluga i prometu određenih proizvoda, odnosno usluga."

Član 4.

Član 4. mijenja se i glasi:

"Član 4.

Kao mjere neposredne kontrole cijena mogu se, za pojedine proizvode i usluge, propisati:

- određivanje najvišeg nivoa cijena;
- zadržavanje cijena na zatečenom, odnosno određenom nivou (zatečene cijene);
- davanje saglasnosti na cijene, odnosno tarife;
- utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene);

- obavještanje o promjeni cijena i marži za proizvode i usluge (evidencija cijena)."

Član 5.

U članu 5. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Mjere neposredne kontrole cijena propisuje Vlada Federacije i nadležni organi kantona, grada i općine, svako u okviru svoje nadležnosti."

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 6.

U članu 7. stav 1. se briše.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1., mijenja se i glasi:

"O propisivanju mjera neposredne kontrole cijena od interesa za Federaciju iz člana 3. stav 3. i člana 4. ovog Zakona Vlada Federacije obavješta Parlament Federacije u roku od 15 dana od dana propisivanja te mjere."

Član 7.

U članu 9. stav 1. alineja 1) iza riječi: "kanton:" riječi: "sve vrste hljeba od brašna žitarica (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda)" zamjenjuju se riječima: "sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica".

U alineji 2) riječi: "sve vrste zanatskih i ličnih usluga" se brišu.

U istoj alineji, iza riječi: "pijaca na malo" stavlja se tačka, a riječi: "izrada lijekova u apotekama, grafičke usluge, pecivo i posebni pekarski proizvodi i turističko-ugostiteljske usluge." se brišu.

Član 8.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:

"Član 11a.

Organi iz člana 5. ovog Zakona osnivaju savjete za praćenje cijena. Članovi savjeta su predstavnici ministarstava nadležnih za trgovinu, energiju, poljoprivredu, prehrambenu industriju, poslodavaca, sindikata i Udruženja potrošača.

Savjeti iz stava 1. ovog člana prate rast cijena, njihov uticaj na standard građana i predlažu nadležnim organima mjere neposredne kontrole cijena, ukoliko je indeks potrošačkih cijena veći od 5%."

Član 9.

U članu 12. u stavu 1. riječi: "pravna i fizička lica" zamjenjuju se riječima: "privredni subjekti".

Član 10.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne pravnom i fizičkom licu izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja."

Član 11.

Član 15. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 8.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako pri slobodnom formiranju cijena proizvoda i usluga narušava konkurenciju (član 2. stav 2.).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM."

маја 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-511/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97 и 7/02 - у даљњем тексту: Закон), у члану 19., тачка 13. мијења се и гласи:

"13. дјеца која су навршила 15 година живота, односно старији малолетници до 18 година живота, а нису завршили основно школовање или се по завршетку основног школовања нису запослили, ако су се пријавили заводу за запошљавање,".

Иза тачке 13. додају се нове тачке 13а. и 13б. које гласе:

"13а. дјеца од рођења, као и дјеца за вријеме редовног школовања у основним и средњим школама, односно студирања на вишим и високим школама те факултетима, која су држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем на територији Федерације, а нису здравствено осигурани као чланови породице осигураника, али најдуже до навршене 26. године живота,

13б. лица након навршених 65 година живота, која имају пребивалиште на територији Федерације, а која нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави (у даљњем тексту Закона: лица након навршених 65 година живота),".

У тачки 14. иза ријечи "лица" додају се ријечи: "старија од 18 година".

Члан 2.

У члану 86. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:

"7а. орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите

- за дјецу од рођења до поласка у основну школу која нису осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона,
- за лица након навршених 65 година живота, која нису здравствено осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13б. Закона.

Тачка 8., мијења се и гласи:

"8. орган управе кантона надлежан за образовање - за ученике, односно студенте који нису осигурани по другом основу у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона, као и за ученике односно студенте који врше практичан рад у вези са наставом,".

Члан 3.

У члану 90. иза става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

"Дјеца од рођења до навршене 15. године живота, односно старији малолетници до 18 година живота и лица након навршених 65 година живота, који нису здравствено осигурани по другом основу, ослобођени су од плаћања средстава личног учешћа осигураних лица приликом коришћења здравствене заштите.

За дјецу од рођења до навршених 15 година живота, односно старије малолетнике до 18 година живота и лица након навршених 65 година живота, који нису здравствено осигурани по другом основу, плаћање непосредног учешћа у трошковима здравствене заштите вршиће орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите."

Члан 4.

Кантонални органи управе, Заводи здравственог осигурања кантона и Владе кантона дужни су ускладити своје акте с одредбама овог Закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењује се од 01.01.2009. године.

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Стјепан Крешћ, с. р.

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Сафет Софтић, с. р.

На основу члана IV. В. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

UKAZ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27. maja 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. oktobra 2008. godine.

Број 01-02-511/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ZAKON

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97 и 7/02 - у даљњем тексту: Закон) у члану 19. тачка 13. мијенја се и гласи:

"13. дјеца која су навршила 15 година живота, односно старији малолетници до 18 година живота, а нису завршили основно школовање или се по завршетку основног школовања нису запослили, ако су се пријавили заводу за запошљавање,".

Иза тачке 13. додају се нове тач. 13а. и 13б. које гласе:

"13а. дјеца од рођења, као и дјеца за вријеме редовног школовања у основним и средњим школама односно студирања на вишим и високим школама те факултетима, која су држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем на територији Федерације, а нису здравствено осигурани као чланови породице осигураника, али најдуже до навршене 26. године живота,

13б. лица након навршених 65 година живота која имају пребивалиште на територији Федерације, а која нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави (у даљњем тексту Закона: лица након навршених 65 година живота),".

У тачки 14. иза ријечи "лица" додају се ријечи: "старија од 18 година".

Члан 2.

У члану 86. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:

"7а. орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите

- за дјецу од рођења до поласка у основну школу која нису осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона,
- за лица након навршених 65 година живота, која нису здравствено осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13б. Закона.

Тачка 8. мијенја се и гласи:

"8. орган управе кантона надлежан за образовање - за ученике односно студенте који нису осигурани по другом основу

- f) **"nositeljima izvršnih funkcija"** smatraju se predsjednik i dopredsjednici Federacije, članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i vlada kantona, gradonačelnici i općinski načelnici, direktori i zamjenici direktora agencija, direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija u Federaciji i kantonima koji su izabrani i imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data suglasnost od predsjednika, dopredsjednika Federacije, Parlamenta Federacije ili zakonodavnog organa kantona ili gradskih i općinskih vijeća, Vlade Federacije ili vlada kantona, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);
- g) **"savjetnicima"** se smatraju savjetnici izabranim dužnosnicima i nositeljima izvršnih funkcija kako je utvrđeno Zakonom o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/06 i 23/08);
- h) **"ulaganje kapitala"** je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu poduzeća;
- i) **"financijski interes"** znači:
1. svaki interes kojim se izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000,00 KM godišnje, kao i
 2. svaki vlasnički interes koji ima izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000,00 KM u nekom poduzeću, društvu s neograničenom odgovornošću, komanditnom društvu, dioničarskom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću;
- j) **"dar"** znači svaku isplatu, djelovanje, uslugu ili predmet od vrijednosti učinjene izravno primatelju, bez naknade ili očekivanja naknade. Darovi primljeni od bliskog srodnika, kao i darovi čija vrijednost ne prelazi 200,00 KM nisu obuhvaćeni ovim zakonom;
- k) **"privatno poduzeće"** označava svako zakonom utvrđeno poduzeće koje nije javno poduzeće definirano u daljnjem tekstu;
- l) **"javno poduzeće"** podrazumijeva poduzeće kako je to definirano zakonima o javnim poduzećima;
- m) **"javna funkcija"** podrazumijeva poslove izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika koji proizilaze iz funkcije koju obnaša;
- n) **"vlada"** podrazumijeva Vladu Federacije, vlade kantona, gradonačelnike gradova i načelnike općina koji su ovlaštene da raspolazu novčanim sredstvima, imovinom i pravima;
- o) **"osobna usluga"** podrazumijeva svako djelovanje kojim se jedna strana obvezuje obaviti određeni posao, a druga platiti joj za to određenu naknadu, a koja ne proizilazi iz radnog odnosa.

Članak 4.

Nespojivosti

- (1) Članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću nespojivo je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
- (2) Članstvo u upravnom ili nadzornom odboru ili obnašanje funkcije direktora direkcije ili agencije za privatizaciju nespojivi su s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
- (3) Angažman u privatnom poduzeću u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa, nespojiv je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.

- (4) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.

Članak 5.

Javna poduzeća i agencije za privatizaciju

- (1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnoga odbora, nadzornoga odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću.
- (2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnoga ili nadzornoga odbora, niti direktori direkcije ili agencije za privatizaciju.

Članak 6.

Vladina ulaganja u privatna poduzeća

- (1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi skupštine, nadzornoga odbora, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštene osobe svakog privatnog poduzeća u koje je organ vlasti čiji je član izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ulagao kapital u razdoblju od četiri godine prije preuzimanja funkcije i za vrijeme vršenja funkcije izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
- (2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, za vrijeme obnašanja funkcije, ne mogu biti članovi skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe bilo kojeg privatnog poduzeća koje sklapa ugovore vrijednosti veće od 5.000,00 KM godišnje, s organima koji se financiraju iz proračuna na bilo kojoj razini vlasti.

Članak 7.

Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa

- (1) Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija ne mogu glasovati po bilo kojem pitanju koje se izravno tiče privatnoga poduzeća u kojem taj izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili interesno povezane osobe imaju financijski interes. Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija koji se nađu u takvim situacijama uzdržat će se od glasovanja, te na otvorenoj sjednici objasniti razloge zbog kojih su uzdržani.
- (2) Nositelji izvršnih funkcija i savjetnici neće poduzimati nikakve službene radnje koje bi mogle izravno utjecati na privatno poduzeće u kojem nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ili interesno povezane osobe imaju financijski interes. Nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u takvim će situacijama prosljediti donošenje odluke o poduzimanju radnje drugom mjerodavnom tijelu i pisanim putem navesti razloge za takvo prosljedivanje.
- (3) U slučaju da izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovoga članka, glas ili odluka dužnosnika ili nositelja izvršne funkcije smatrat će se ništavnim.

Članak 8.

Ugovori o osobnim uslugama

- (1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju osobnih usluga s bilo kojim javnim poduzećem.
- (2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju osobnih usluga s bilo kojim privatnim poduzećem koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje s vladama na bilo kojoj razini. Odredba ovoga članka primjenjuje se samo na privatna poduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju s vladama istodobno dok izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju

i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla s vladom prelazi 5.000,00 KM godišnje.

- (3) U slučaju da izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovoga članka, ugovor dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika smatrat će se ništavnim.

Članak 9.

Angažman bliskih srodnika

Pod uvjetima definiranim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovoga zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa.

Članak 10.

Zabranjene aktivnosti

Osim ako je to izričito propisano odredbama ovoga zakona, izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije i savjetniku se zabranjuje:

- primiti ili zahtijevati dar ili drugu korist ili obećanje dara ili druge koristi radi obnašanja javne funkcije;
- primiti dodatnu naknadu za poslove vršenja javne funkcije protivno odredbama pozitivnih zakonskih propisa o plaćama i naknadama uposlenih u organima vlasti u Federaciji i drugih propisa;
- tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojem pitanju ili utjecati na odluku nekog organa ili osobe;
- obećavati uposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara;
- privilegirati osobe radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili radi podrijetla, osobnih ili obiteljskih veza;
- odbiti uvid u svoje financijsko poslovanje;
- utjecati na dobivanje poslova ili narudžbi države u cilju stjecanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za drugoga;
- koristiti povlaštene informacije o radu državnih tijela radi osobne koristi ili koristi interesno povezanih osoba i
- na drugi način koristiti svoj položaj kako bi utjecali na zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti te tako postigli osobnu korist ili korist interesno povezanih osoba, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj interesno povezanoj osobi.

Članak 11.

Primanje dara

- Darom u smislu ovoga zakona smatra se osobna korist u svezi vršenja javne funkcije, a podrazumijeva: stvari, prava, usluge bez naknade te neku drugu osobnu korist datu ili obećanu dužnosniku, nositelju izvršne funkcije i savjetniku.
- Dar u vrijednosti do 200,00 KM izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.
- Darom u smislu stavka (2) ovoga članka smatra se i više darova darovanih od iste osobe u razdoblju od jedne godine.
- Darove iznad vrijednosti iz stavka (2) ovoga članka izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici ne smiju zadržati već su ih obvezni prijaviti i predati organu vlasti u čije ime obnašaju povjerenu javnu funkciju.
- Izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.
- U slučaju sumnje o vrijednosti dara izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik dužan je zatražiti račun od davatelja dara.
- Vrijednost dara je njegova tržišna vrijednost.
- Primanje dara prema st. (1) do (7) ovoga članka odnosi se i na osobe koje bi primile dar u korist izabranog dužnosnika,

nositelja izvršne funkcije i savjetnika s tim da takva osoba zna za primanje dara.

Članak 12.

Zabrana obavljanja drugih poslova dužnosnika

- Za vrijeme vršenja javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici ne smiju obavljati funkciju ovlaštenih osoba u fondacijama i udrugama, osnovanim sukladno zakonima o udrugama i fondacijama, a koje se financiraju iz proračuna bilo koje razine vlasti u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje odnosno u iznosu većem od 50.000,00 KM godišnje u fondacijama i udrugama iz oblasti kulture i sporta.
- Iznimno od prethodnih odredaba, izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici mogu obnašati izvršnu funkciju u fondacijama i udrugama, koje se ne financiraju iz proračuna bilo koje razine vlasti utemeljenim sukladno zakonima o udrugama i fondacijama.

II. OTVORENOST

Članak 13.

Osobno financijsko stanje

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dostavljaju redovita financijska izvješća kako je predviđeno zakonom i propisima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

III. IMPLEMENTACIJA I POSTUPAK PRED SREDIŠNJIM IZBORNIM POVJERENSTVOM BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 14.

Implementacija

Središnje izorno povjerenstvo Bosne i Hercegovine odlučuje da li neko stanje, postupak ili radnja predstavljaju kršenje odredaba ovoga zakona kao i o svakoj stvari u svezi s implementacijom ovoga zakona sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08).

Članak 15.

Postupak pred Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine

Postupak pred Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine kao i prizivni postupak pokreće se i vodi sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Članak 16.

Sankcije

- Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 5., 6., 8. i 9. ovoga zakona, on se smatra nepodobnim da se kandidira za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika u razdoblju od četiri godine nakon počinjenog prekršaja. Pored toga, izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik može biti novčano kažnjen u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.
- Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 7., 10., 11. i 12. taj izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik kažnjava se novčano u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM. Izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik također ima obvezu vratiti dar ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti dara.
- Novčane kazne uplaćuju se u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 17.

Zastarijevanje

Postupak za primjenu sankcija u svezi s kršenjem ovoga zakona mora se pokrenuti u roku od četiri godine od navodnog kršenja Zakona.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanje Zakona na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Stjepan Krešić, v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, v. r.
---	---

На основу члана IV. Б. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

**О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА
У ОРГАНИМА ВЛАСТИ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Проглашава се Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине који је донио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 14. октобра 2008. године и на сједници Дома народа од 24. октобра 2008. године.

Број 01-02-512/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

**О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

I. СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 1.

Опште одредбе

- (1) У циљу спречавања сукоба интереса овим законом уређују се посебне обавезе изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника у органима власти Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), кантона и јединица локалне самоуправе у вршењу јавне функције.
- (2) Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници имају приватни интерес који утиче или може утицати на законитост, отвореност, објективност и непристрасност у вршењу јавне функције.

Члан 2.

Начела дјеловања

- (1) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници у вршењу јавних функција морају поступати законито, ефикасно, непристрасно, часно, те се придржавати начела одговорности, поштења, савјесности, отворености и вјеродостојности.
- (2) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници су лично одговорни за своје дјеловање у вршењу јавних функција на које су именовани, односно изабрани и политички су одговорни према органу или грађанима који су их именовали или изабрали.
- (3) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници који врше јавне функције требају се понашати савјесно и одговорно, да не угрожавају повјерење и поуздање грађана, те да поштују како законске, тако и друге прописе којима се одређују права, обавезе и одговорности у вршењу јавних функција.
- (4) У вршењу јавне функције изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници морају се придржавати етике позива и функције коју врше.

- (5) У вршењу јавне функције изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници не смију свој приватни интерес стављати изнад јавног интереса.
- (6) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници не смију користити јавну функцију за личну добит лица које је с њима повезано. Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници не смију бити ни у каквом односу зависности према лицима која би могла утицати на њихову објективност.
- (7) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници као јавне личности морају дјеловати у интересу грађана.
- (8) У вршењу функција изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници обавезни су имовину, средства за рад и финансијска средства која су им повјерена користити искључиво у сврху за која су намијењена и на ефикасан начин.
- (9) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници у вријеме вршења јавне функције примају плату и накнаде за функцију коју врше у складу са законским прописима о платама и накнадама запослених у Федерацији и другим прописима.

Члан 3.

Дефиниције

У смислу овог Закона:

- a) "**овлашћеним лицем**" сматра се лице које је оснивачким актом или статутом предузећа овлаштено да представља и заступа предузеће. Под овлашћеним лицем подразумијева се и подузетник, односно физичко лице које самостално на тржишту обавља дјелатности ради стицања добити;
- b) "**сродници**" су блиски сродници, сродници у правој линији, сродници у побочној линији до трећег степена, сродници по тазбини до другог степена и дијете брачног друга;
- c) "**блиским сродником**" сматрају се брачни и ванбрачни друг, дијете, мајка, отац, усвојилац и усвојеник изабраног дужносника, носиоца извршних функција и савјетника;
- d) "**интересно повезано лице**" подразумијева сродника или лице које је са изабраним дужносником, носиоцем извршних функција и савјетником у личној, политичкој, економској или другој вези која би могла утицати на објективност у раду изабраног дужносника, носиоца извршних функција и савјетника;
- e) "**изабраним дужносницима**" сматрају се:
 1. заступници и делегати Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент Федерације),
 2. заступници у законодавним органима кантона,
 3. вјећници у градским и општинским вијећима;
- f) "**носиоцима извршних функција**" сматрају се предсједник и потпредсједници Федерације, чланови Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације) и влада кантона, градоначелници и општински начелници, директори и замјеници директора агенција, дирекција, завода, установа и других институција у Федерацији и кантонима који су изабрани и именовани, или је за њихов избор или именовање дата сагласност од предсједника, потпредсједника Федерације, Парламента Федерације или законодавног органа кантона или градских и општинских вијећа, Владе Федерације или влада кантона, а који нису обухваћени Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 и 8/06);
- g) "**савјетницима**" се сматрају савјетници изабраним дужносницима и носиоцима извршних функција како је утврђено Законом о правима изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника у институцијама власти Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 59/06 и 23/08);

- h) **"улагање капитала"** је улагање новца, ствари и права у власничку структуру предузећа;
- i) **"финансијски интерес"** значи:
1. сваки интерес којим се изабраном дужноснику, носиоцу извршне функције или савјетнику омогућава да прими новац у вриједности већој од 1.000,00 КМ годишње, као и
 2. сваки власнички интерес који има изабрани дужноснику, носилац извршне функције или савјетник који одговара вриједности од најмање 10.000,00 КМ у неком предузећу, друштву са неограниченом одговорношћу, командитном друштву, дионичарском друштву или друштву са ограниченом одговорношћу;
- j) **"поклон"** значи сваку исплату, дјеловање, услугу или предмет од вриједности учињене непосредно примаоцу, без накнаде или очекивања накнаде. Поклони примљени од блиског сродника, као и поклони чија вриједност не прелази 200,00 КМ нису обухваћени овим Законом;
- k) **"приватно предузеће"** означава свако законом утврђено предузеће које није јавно предузеће дефинирано у даљњем тексту;
- l) **"јавно предузеће"** подразумијева предузеће како је то дефинирано законима о јавним предузећима;
- m) **"јавна функција"** подразумијева послове изабраног дужноснику, носиоца извршне функције и савјетника који произилазе из функције коју врши;
- n) **"влада"** подразумијева Владу Федерације, владе кантона, градоначелнике градова и начелнике општина који су овлашћени да располажу новчаним средствима, имовином и правима;
- o) **"лична услуга"** подразумијева свако дјеловање којим се једна страна обавезује обавити одређени посао, а друга платити јој за то одређену накнаду, а која не произилази из радног односа.

Члан 4.

Нespoјивости

- (1) Чланство у управном одбору, надзорном одбору, скупштини, управи или менаџменту или у својству овлашћеног лица у јавном предузећу неспојиво је с јавним функцијама изабраног дужноснику, носиоца извршне функције или савјетника.
- (2) Чланство у управном или надзорном одбору или вршење функције директора дирекције или агенције за приватизацију неспојиви су с јавним функцијама изабраног дужноснику, носиоца извршне функције или савјетника.
- (3) Ангажман у приватном предузећу у условима у којима се ствара сукоб интереса, неспојив је с јавним функцијама изабраног дужноснику, носиоца извршне функције или савјетника.
- (4) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници морају поднијети оставку на сваку од неспојивих функција и послова најкасније у року од три дана након преузимања јавне функције.

Члан 5.

Јавна предузећа и агенције за приватизацију

- (1) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка вршења те функције не могу бити чланови управног одбора, надзорног одбора, скупштине, управе или менаџмента нити бити у својству овлашћеног лица у јавном предузећу.
- (2) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка вршења те функције не могу бити чланови управног или надзорног одбора, нити директори дирекције или агенције за приватизацију.

Члан 6.

Владина улагања у приватна предузећа

- (1) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници не могу бити чланови скупштине, надзорног одбора, управе или менаџмента нити бити у својству овлашћеног лица сваког приватног предузећа у које је орган власти чији је члан изабрани дужноснику, носилац извршне функције или савјетник улагао капитал у периоду од четири године прије преузимања функције и за вријеме вршења функције изабраног дужноснику, носиоца извршне функције или савјетника.
- (2) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници, за вријеме вршења функције, не могу бити чланови скупштине, надзорног одбора, управе или менаџмента, нити бити у својству овлашћеног лица било којег приватног предузећа које склапа уговоре вриједности веће од 5.000,00 КМ годишње, са органима који се финансирају из буџета на било којем нивоу власти.

Члан 7.

Забрана дјеловања у случају сукоба интереса

- (1) Изабрани дужносници и носиоци извршних функција не могу гласати по било којем питању које се директно тиче приватног предузећа у којем тај изабрани дужноснику, носилац извршне функције или интересно повезана лица имају финансијски интерес. Изабрани дужносници и носиоци извршних функција који се нађу у таквим ситуацијама суздржаће се од гласања, те на отвореној сједници објаснити разлоге због којих су суздржани.
- (2) Носиоци извршних функција и савјетници неће предузимати никакве службене радње које би могле директно утицати на приватно предузеће у којем носилац извршне функције или савјетник или интересно повезана лица имају финансијски интерес. Носиоци извршних функција и савјетници ће у таквим ситуацијама прослиједити доношење одлуке о предузимању радње другом надлежном тијелу и писано навести разлоге за такво просљеђивање.
- (3) У случају да изабрани дужноснику, носилац извршних функција или савјетник прекрши одредбе овог члана, глас или одлука дужноснику или носиоца извршне функције сматраће се ништавним.

Члан 8.

Уговори о личним услугама

- (1) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници не могу склапати уговоре о пружању личних услуга с било којим јавним предузећем.
- (2) Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници не могу склапати уговоре о пружању личних услуга с било којим приватним предузећем које склапа уговоре или на други начин послује са владама на било којем нивоу. Одредба овог члана примјењује се само на приватна предузећа која су склопила уговор или послују са владама истовремено док изабрани дужноснику, носилац извршне функције или савјетник врши функцију и само онда када вриједност уговора или посла с владом прелази 5.000,00 КМ годишње.
- (3) У случају да изабрани дужноснику, носилац извршних функција или савјетник прекрши одредбе овог члана, уговор дужноснику, носиоца извршних функција и савјетника сматраће се ништавним.

Члан 9.

Ангажман блиских сродника

Под условима дефинисаним у чл. 4., 5., 6. и 8. овог закона, ангажман блиских сродника изабраног дужноснику, носиоца извршне функције и савјетника такође доводи до ситуације у којој за овог изабраног дужноснику, носиоца извршне функције и савјетника долази до сукоба интереса.

Члан 10.

Забрањене активности

Осим ако је то изричито прописано одредбама овог закона, изабраном дужноснику, носиоцу извршне функције и савјетнику се забрањује:

- a) примити или захтијевати поклон или другу корист или обећање поклона или друге користи ради вршења јавне функције;
- b) примити додатну накнаду за послове вршења јавне функције противно одредбама позитивних законских прописа о платама и накнадама запослених у органима власти у Федерацији и других прописа;
- c) тражити, прихватити или примити вриједност или услугу ради гласања о било којем питању или утицати на одлуку неког тијела или лица;
- d) обећавати запослење или неко друго право у замјену за поклон или обећање поклона;
- e) привилеговати лица ради страначког или другог одређења или ради поријекла, личних или породичних веза;
- f) одбити увид у своје финансијско пословање;
- g) утицати на добивање послова или наруџби државе у циљу стицања материјалне или нематеријалне користи за себе или за другог;
- h) користити повлашћене информације о раду државних тијела ради личне користи или користи интересно повезаних лица и
- i) на други начин користити свој положај како би утицали на законодавне, извршне или судске власти те тако постигли личну корист или корист интересно повезаних лица, неку повластицу или право, склопили правни посао или на други начин интересно погодовали себи или другом интересно повезаном лицу.

Члан 11.

Примање поклона

- (1) Поклоном у смислу овог закона сматра се лична корист у вези са вршењем јавне функције, а подразумијева: ствари, права, услуге без накнаде те неку другу личну корист дату или обећану дужноснику, носиоцу извршне функције и савјетнику.
- (2) Поклон у вриједности до 200,00 КМ изабрани дужносници, носиоци извршне функције и савјетници могу задржати и не требају га пријавити.
- (3) Поклоном у смислу става (2) овог члана сматра се и више поклона поклоњених од истог лица у периоду од једне године.
- (4) Поклоне изнад вриједности из става (2) овог члана изабрани дужносници, носиоци извршне функције и савјетници не смију задржати већ су их обавезни пријавити и предати органу власти у чије име врше повјерену јавну функцију.
- (5) Изабрани дужносници, носилац извршне функције и савјетник не смије примити новац, чек или други вриједносни папир без обзира на износ.
- (6) У случају сумње о вриједности поклона изабрани дужносници, носилац извршне функције и савјетник дужан је затражити рачун од даваоца поклона.
- (7) Вриједност поклона је његова тржишна вриједност.
- (8) Примање поклона према ст. (1) до (7) овог члана односи се и на лица која би примила поклон у корист изабраног дужносника, носioca извршне функције и савјетника с тим да такво лице зна за примање поклона.

Члан 12.

Забрана обављања других послова дужносника

- (1) За вријеме вршења јавне функције изабрани дужносници, носиоци извршне функције и савјетници не смију вршити функцију овлашћених лица у фондацијама и удружењима, основаним у складу са законима о удружењима и фондацијама, а које се финансирају из буџета било којег нивоа власти у износу већем од 10.000,00 КМ годишње,

односно у износу већем од 50.000,00 КМ годишње у фондацијама и удружењима из области културе и спорта.

- (2) Изузетно од претходних одредаба, изабрани дужносници, носиоци извршне функције и савјетници, могу вршити извршну функцију у фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета било којег нивоа власти утемељеним у складу са законима о удружењима и фондацијама.

II. ОТВОРЕНОСТ

Члан 13.

Лично финансијско стање

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници достављају редовне финансијске извјештаје како је предвиђено законом и прописима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

III. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПОСТУПАК ПРЕД ЦЕНТРАЛНОМ ИЗБОРНОМ КОМИСИЈОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 14.

Имплементација

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине одлучује да ли неко стање, поступак или радња представљају кршење одредаба овог закона као и о свакој ствари у вези с имплементацијом овог закона у складу са Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине, ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02,14/03,12/04 и 63/08).

Члан 15.

Поступак пред Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине

Поступак пред Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине као и жалбени поступак покреће се и води у складу са Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине.

Члан 16.

Санкције

- (1) Ако се утврди да неки изабрани дужносници, носилац извршне функције или савјетник крши одредбе чл. 5., 6., 8. и 9. овог закона, он се сматра неподобним да се кандидује за било коју функцију изабраног дужносника, носioca извршне функције или савјетника у периоду од четири године након почињеног прекршаја. Поред тога, изабрани дужносници, носилац извршне функције или савјетник може бити новчано кажњен у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ.
- (2) Ако се утврди да неки изабрани дужносници, носилац извршне функције или савјетник крши одредбе чл. 7., 10., 11. и 12. тај изабрани дужносници, носилац извршне функције или савјетник кажњава се новчано у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ. Изабрани дужносници, носилац извршне функције или савјетник такође има обавезу да врати поклон или новац који је еквивалентан вриједности поклона.
- (3) Новчане казне уплаћују се у Буџет Федерације Босне и Херцеговине.

Члан 17.

Застаријевање

Поступак за примјену санкција везано за кршење овог закона мора се покренути у року од четири године од наведеног кршења Закона.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Члан 18.

Ступање Закона на снагу

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Стјепан Крешин , с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић , с. р.
---	---

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUKOBU INTERESA
U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE**

Proglašava se Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14. oktobra 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 24. oktobra 2008. godine.

Broj 01-02-512/08
31. oktobra 2008. godine

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

**O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

I. SUKOB INTERESA

Члан 1.

Opće odredbe

- (1) Radi sprečavanja sukoba interesa ovim Zakonom ureduju se posebne obaveze izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne samouprave u vršenju javne funkcije.
- (2) Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju javne funkcije.

Члан 2.

Principi djelovanja

- (1) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici u vršenju javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrano, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.
- (2) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici lično su odgovorni za svoje djelovanje u vršenju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani i politički su odgovorni prema organu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
- (3) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji vrše javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, da ne ugrožavaju povjerenje i pouzdanje građana, te da poštuju kako zakonske, tako i druge propise kojima se određuju prava, obaveze i odgovornosti u vršenju javnih funkcija.
- (4) U vršenju javne funkcije izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju se pridržavati etike poziva i funkcije koju vrše.

- (5) U vršenju javne funkcije izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.
- (6) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit lica koje je sa njima povezano. Izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost.
- (7) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici kao javne ličnosti moraju djelovati u interesu građana.
- (8) U vršenju funkcija izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici obavezni su imovinu, sredstva za rad i finansijska sredstva koja su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koju su namijenjena i na efikasan način.
- (9) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici u vrijeme vršenja javne funkcije primaju plaću i naknade za funkciju koju vrše u skladu sa zakonskim propisima o plaćama i naknadama zaposlenih u Federaciji i drugim propisima.

Члан 3.

Definicije

U smislu ovog Zakona:

- a) "**ovlaštenim licem**" smatra se lice koje je osnivačkim aktom ili statutom preduzeća ovlašteno da predstavlja i zastupa preduzeće. Pod ovlaštenim licem podrazumijeva se i poduzetnik, odnosno fizičko lice koje samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi sticanja dobiti;
- b) "**srodnici**" su bliski srodnici, srodnici u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnici po tazbini do drugog stepena i dijete bračnog druga;
- c) "**bliskim srodnikom**" smatraju se bračni i vanbračni drug, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika;
- d) "**interesno povezano lice**" podrazumijeva srodnika ili lice koje je sa izabranim dužnosnikom, nosiocem izvršne funkcije i savjetnikom u ličnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla uticati na objektivnost u radu izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika;
- e) "**izabranim dužnosnicima**" smatraju se:
 1. zastupnici i delegati Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije),
 2. zastupnici u zakonodavnim organima kantona,
 3. vjećnici u gradskim i općinskim vijećima;
- f) "**nosiocima izvršnih funkcija**" smatraju se predsjednik i potpredsjednici Federacije, članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i vlada kantona, gradonačelnici i općinski načelnici, direktori i zamjenici direktora agencija, direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija u Federaciji i kantonima koji su izabrani i imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost od predsjednika, potpredsjednika Federacije, Parlamenta Federacije ili zakonodavnog organa kantona ili gradskih i općinskih vijeća, Vlade Federacije ili vlada kantona, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);
- g) "**savjetnicima**" se smatraju savjetnici izabranim dužnosnicima i nosiocima izvršnih funkcija kako je utvrđeno Zakonom o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/06 i 23/08);
- h) "**ulaganje kapitala**" je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu preduzeća;
- i) "**finansijski interes**" znači:

1. svaki interes kojim se izabranom dužnosniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000,00 KM godišnje, kao i
 2. svaki vlasnički interes koji ima izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000,00 KM u nekom preduzeću, društvu sa neograničenom odgovornošću, komanditnom društvu, dioničarskom društvu ili društvu sa ograničenom odgovornošću;
- j) "**poklon**" znači svaku isplatu, djelovanje, uslugu ili predmet od vrijednosti učinjene neposredno primaocu, bez naknade ili očekivanja naknade. Pokloni primljeni od bliskog srodnika, kao i pokloni čija vrijednost ne prelazi 200,00 KM nisu obuhvaćeni ovim Zakonom;
- k) "**privatno preduzeće**" označava svako zakonom utvrđeno preduzeće koje nije javno preduzeće definirano u daljnjem tekstu;
- l) "**javno preduzeće**" podrazumijeva preduzeće kako je to definirano zakonima o javnim preduzećima;
- m) "**javna funkcija**" podrazumijeva poslove izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika koji proizilaze iz funkcije koju vrši;
- n) "**vlada**" podrazumijeva Vladu Federacije, vlade kantona, gradonačelnike gradova i načelnike općina koji su ovlašteni da raspolazu novčanim sredstvima, imovinom i pravima;
- o) "**lična usluga**" podrazumijeva svako djelovanje kojim se jedna strana obavezuje obaviti određeni posao, a druga platiti joj za to određenu naknadu, a koja ne proizilazi iz radnog odnosa.

Član 4.

Nespojivosti

- (1) Članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću nespojivo je sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.
- (2) Članstvo u upravnom ili nadzornom odboru ili vršenju dužnosti direktora direkcije ili agencije za privatizaciju nespojivi su sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.
- (3) Angažman u privatnom preduzeću u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa nespojiv je sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.
- (4) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.

Član 5.

Javna preduzeća i agencije za privatizaciju

- (1) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću.
- (2) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnog ili nadzornog odbora, niti direktori direkcije ili agencije za privatizaciju.

Član 6.

Vladina ulaganja u privatna preduzeća

- (1) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštenog lica svakog

privatnog preduzeća u koje je organ vlasti čiji je član izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ulagao kapital u periodu od četiri godine prije preuzimanja funkcije i za vrijeme vršenja funkcije izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

- (2) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, za vrijeme vršenja dužnosti, ne mogu biti članovi skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštenog lica bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore vrijednosti veće od 5.000,00 KM godišnje, sa organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti.

Član 7.

Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa

- (1) Izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija ne mogu glasati po bilo kojem pitanju koje se direktno tiče privatnog preduzeća u kojem taj izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili interesno povezana lica imaju finansijski interes. Izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija koji se nadu u takvim situacijama uzdržat će se od glasanja, te na otvorenoj sjednici objasniti razloge zbog kojih su uzdržani.
- (2) Nosioci izvršnih funkcija i savjetnici neće preduzimati nikakve službene radnje koje bi mogle direktno uticati na privatno preduzeće u kojem nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ili interesno povezana lica imaju finansijski interes. Nosioci izvršnih funkcija i savjetnici će u takvim situacijama prosljediti donošenje odluke o preduzimanju radnje drugom nadležnom organu i pisanim putem navesti razloge za takvo prosljedivanje.
- (3) U slučaju da izabrani dužnosnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovog člana, glas ili odluka dužnosnika ili nosioca izvršne funkcije smatrat će se ništavnim.

Član 8.

Ugovori o ličnim uslugama

- (1) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju ličnih usluga sa bilo kojim javnim preduzećem.
- (2) Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju ličnih usluga sa bilo kojim privatnim preduzećem koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa vladama na bilo kojem nivou. Odredba ovog člana primjenjuje se samo na privatna preduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju sa vladama istovremeno dok izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla sa vladom prelazi 5.000,00 KM godišnje.
- (3) U slučaju da izabrani dužnosnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovog člana, ugovor dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika smatrat će se ništavnim.

Član 9.

Angažman bliskih srodnika

Pod uvjetima definiranim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovog Zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa.

Član 10.

Zabranjene aktivnosti

Osim ako je to izričito propisano odredbama ovog Zakona, izabranom dužnosniku, nosiocu izvršne funkcije i savjetniku zabranjuje se:

- a) primiti ili zahtijevati poklon ili drugu korist ili obećanje poklona ili druge koristi radi vršenja javne funkcije;
- b) primiti dodatnu naknadu za poslove vršenja javne funkcije protivno odredbama pozitivnih zakonskih propisa o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti u Federaciji i drugih propisa;

- c) tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasanja o bilo kojem pitanju ili uticati na odluku nekog organa ili lica;
- d) obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za poklon ili obećanje poklona;
- e) privilegovati lica radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili radi porijekla, ličnih ili porodičnih veza;
- f) odbiti uvid u svoje finansijsko poslovanje;
- g) uticati na dobivanje poslova ili naredžbi države u cilju sticanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za drugog;
- h) koristiti povlaštene informacije o radu državnih organa radi lične koristi ili koristi interesno povezanih lica i
- i) na drugi način koristiti svoj položaj kako bi uticali na zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti te tako postigli ličnu korist ili korist interesno povezanih lica, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugom interesno povezanom licu.

Član 11.

Primanje poklona

- (1) Poklonom u smislu ovog Zakona smatra se lična korist u vezi sa vršenjem javne dužnosti, a podrazumijeva: stvari, prava, usluge bez naknade te neku drugu ličnu korist datu ili obećanu dužnosniku, nosiocu izvršne funkcije i savjetniku.
- (2) Poklon u vrijednosti do 200,00 KM izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.
- (3) Poklonom u smislu stava (2) ovog člana smatra se i više poklona poklonjenih od istog lica u periodu od jedne godine.
- (4) Poklone iznad vrijednosti iz stava (2) ovog člana izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju zadržati već su ih obavezni prijaviti i predati organu vlasti u čije ime vrše povjerenu javnu dužnost.
- (5) Izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.
- (6) U slučaju sumnje o vrijednosti poklona izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik dužan je zatražiti račun od davaoca poklona.
- (7) Vrijednost poklona je njegova tržišna vrijednost.
- (8) Primanje poklona prema st. od (1) do (7) ovog člana odnosi se i na lica koja bi primila poklon u korist izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika s tim da takvo lice zna za primanje poklona.

Član 12.

Zabranav obavljanja drugih poslova dužnosnika

- (1) Za vrijeme vršenja javne dužnosti izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju vršiti dužnost ovlaštenih lica u fondacijama i udruženjima osnovanim u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama, a koje se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje, odnosno u iznosu većem od 50.000,00 KM godišnje u fondacijama i udruženjima iz oblasti kulture i sporta.
- (2) Izuzetno od prethodnih odredaba, izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu vršiti izvršnu funkciju u fondacijama i udruženjima koji se ne finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti zasnovanim u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama.

II. OTVORENOST

Član 13.

Lično finansijsko stanje

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici dostavljaju redovne finansijske izvještaje kako je predviđeno zakonom i propisima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

III. IMPLEMENTACIJA I POSTUPAK PRED CENTRALNOM IZBORNOM KOMISIJOM BOSNE I HERCEGOVINE

Član 14.

Implementacija

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučuje da li neko stanje, postupak ili radnja predstavljaju kršenje odredaba ovog Zakona kao i o svakoj stvari u vezi sa implementacijom ovog Zakona u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08).

Član 15.

Postupak pred Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine

Postupak pred Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine kao i žalbeni postupak pokreće se i vodi u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Član 16.

Sankcije

- (1) Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 5., 6., 8. i 9. ovog Zakona, on se smatra nepodobnim da se kandiduje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja. Pored toga izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik može biti novčano kažnjen u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.
- (2) Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 7., 10., 11. i 12. taj izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik kažnjava se novčano u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM. Izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik također ima obavezu vratiti poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona.
- (3) Novčane kazne uplaćuju se u budžet Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 17.

Zastarijevanje

Postupak za primjenu sankcija vezano za kršenje ovog Zakona mora se pokrenuti u roku od četiri godine od navodnog kršenja Zakona.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Stupanje Zakona na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Stjepan Krešić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, s. r.
---	---

1155

Temeljem članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici

Zastupničkog doma od 22. srpnja 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. listopada 2008. godine.

Broj 01-02-513/08
31. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05) u nazivu članka 5. iza riječi "oznake" dodaju se riječi: "i odora".

Članak 2.

U članku 9. stavak 3. riječi: "Odjelu za unutarnju kontrolu i inspekciju (u daljnjem tekstu: Odjel za unutarnju kontrolu)" zamjenjuju se riječima: "Jedinici za djelatne standarde".

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. riječi: "koji drugi javni dokument koji" zamjenjuju se riječima: "drugu javnu ispravu koja".

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. u drugom retku riječ "dokument" zamjenjuje se riječju "ispravu", a u trećem retku riječi: "tog dokumenta" zamjenjuju se riječima: "te isprave".

Članak 5.

U članku 17. stavak 2. riječi: "koja je proglašena nestalom" zamjenjuju se riječima: "čiji je nestanak prijavljen".

Članak 6.

U članku 20. riječi: "postoji osnovana sumnja" zamjenjuju se riječima: "postoje osnove sumnje".

Članak 7.

U članku 24. stavak 1. u drugom retku riječ "prebacivanja" zamjenjuje se riječju "prijevoza", i u sedmom retku iza riječi "potjera" dodaje se zarez i riječ "prijevoz".

Članak 8.

U članku 32. st. 1, 3, 4. i 5, u članku 108. st. 2, 3, 4. i 5. i u članku 111. st. 1. i 2. riječi: "Odjel za unutarnju kontrolu" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "Jedinica za djelatne standarde" u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

U članku 46. u stavku 1. briše se točka i).

Članak 10.

U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kadet raspoređen na radno mjesto policijskog službenika u činu policajca ili mlađeg inspektora na probnom je radu. Probni rad obuhvaća uvođenje u posao i radno razoblje koje ukupno traje 12 mjeseci."

Članak 11.

U nazivu članka 66. i u st. 2. i 3. riječ "Premještaj" u različitim padežima zamjenjuje se riječju "Upućivanje" u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

U članku 74. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Policijski službenici koji se prijave za promaknuće u čin narednika, mlađeg inspektora i samostalnog inspektora obvezni su položiti interne ispite za promaknuće u policijskom tijelu, sukladno propisu iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 13.

U članku 75. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Iznimno od odredaba toč. 1. i 2. stavka 1. ovoga članka, promaknuće policijskog službenika u viši čin za radna mjesta za

koja su predviđena dva čina, a koja su popunjena policijskim službenicima nižega čina, provodi se bez oglašavanja slobodnog radnog mjesta, po prijavi za promaknuće policijskog službenika, ako ispunjava kriterije iz stavka 3. ovoga članka."

Dosadašnji st. od 2. do 6. postaju st. od 3. do 7.

Članak 14.

U članku 76. stavak 3. u četvrtom retku riječi: "u premještau" zamjenjuju se riječima: "kada je upućen".

Članak 15.

U članku 78. u stavku 5. riječi: "prijevremenom ili" brišu se.

Članak 16.

U članku 85. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Koeficijent čina vrhovnog glavnog inspektora policije je tri i pol puta veći od najnižeg koeficijenta čina policajca, s tim što ne može prijeći u platni razred ministra, a najniži koeficijent čina policajca ne može biti manji od najnižeg koeficijenta namještenika sa srednjom stručnom spremom u federalnim organima uprave."

Članak 17.

U članku 88. stavak 1. riječ "jednokratnom" briše se.

U stavku 2. riječi: "samo jednom godišnje za jedan mjesec" zamjenjuju se riječima: "dva puta tijekom jedne kalendarske godine."

Članak 18.

U članku 90. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Policijski službenik koji je u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka ostvario pravo na dnevnicu nema pravo na naknadu za prekovremeni rad."

Članak 19.

U članku 92. stavak 2. na kraju rečenice iza riječi "službenici" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a devet mjesečnih plaća za policijske službenike koji imaju od 10 do 15 godina radnog iskustva".

Članak 20.

U članku 94. stavak 1. iza točke g) dodaje se nova točka h), koja glasi:

"h) za jubilarne nagrade".

Članak 21.

U članku 107. stavak 1. u točki 3. iza riječi "dužnosti" dodaju se riječi: "u razdoblju od dvije godine".

U točki 22. riječi: "odnosno vatrenog oružja" brišu se.

Članak 22.

Članak 110. mijenja se i glasi:

"Tijela stegovnog postupka

- (1) Tijela stegovnog postupka su stegovno povjerenstvo i stegovni tužitelj.
- (2) Stegovno povjerenstvo uspostavlja voditelj policijskog tijela, a članovi su: predsjedatelj, dva člana i jednak broj zamjenika. Dva člana i jedan zamjenik moraju imati čin višega inspektora ili viši čin, a drugi član i drugi zamjenik moraju biti državni službenici. Najmanje jedan član stegovnog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.
- (3) Predsjedatelj stegovnog povjerenstva je policijski službenik najvišeg čina.
- (4) Stegovnog tužitelja i njegovog zamjenika imenuje voditelj policijskog tijela na razdoblje od dvije godine, a njihov mandat može se obnoviti još za dvije godine.
- (5) Stegovni tužitelj pred stegovnim povjerenstvom i policijskim odborom zastupa zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.
- (6) Stegovni tužitelj ima ovlast za poduzimanje svih radnji kao stranka u postupku, te pravo uvida u cjelovit spis predmeta o pokretanju stegovnog postupka te može tražiti i druge informacije od drugih ustrojstvenih jedinica

Uprave policije, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba za koje ocijeni da su potrebne za pokrenuti stegovni postupak.

- (7) Način rada, glasovanja i donošenja odluka propisuje se podzakonskim aktom iz članka 105. stavak 4. ovoga zakona."

Članak 23.

U članku 112. stavak 3. u tablici, stupac "Bodovi", u trećem retku, broj "14" zamjenjuje se brojem "15".

Članak 24.

U članku 114. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Polijski službenik bit će odmah suspendiran sa zadatka i dužnosti koje obavlja ili suspendiran iz policijskog tijela:

- ako je protiv policijskog službenika pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo počinjeno tijekom primjene policijskih ovlasti, ili
- ako se policijski službenik nalazi u pritvoru, ili
- ako se radi o kaznenim djelima za koja se može izreći zatvorska kazna u trajanju od najmanje tri godine i/ili
- ako je policijski službenik zatečen u činjenju kaznenog djela.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Voditelj policijskog tijela može suspendirati policijskog službenika sa zadatka i dužnosti koje obavlja ili suspendirati iz policijskog tijela ako postoje osnove sumnje da je počinio kazneno djelo ili težu povredu službene dužnosti i ako se, uzimajući u obzir narav kaznenog djela ili teže povrede službene dužnosti, kao i okolnosti pod kojima je počinjeno kazneno djelo, odnosno teža povreda službene dužnosti, može osnovano vjerovati da bi štetilo interesima službe ili internom postupku."

Dosadašnji st. od 2. do 5. postaju st. od 3. do 6.

Članak 25.

U članku 122. točka 3. mijenja se i glasi:

"kada navršši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža ili 40 godina mirovinskog staža bez obzira na godine života;"

Točka 4. mijenja se i glasi:

"kada mjerodavno tijelo mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrdi gubitak radne sposobnosti - danom dostave pravomoćnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;"

Točka 7. mijenja se i glasi:

"kada se neopravdano ne javi na posao u roku od pet radnih dana uzastopce;"

Točka 11. briše se.

Članak 26.

Iza članka 128. dodaje se novi članak 128a., koji glasi:

"Članak 128a.

Prijelazne odredbe o radnome odnosu

- Policijsko tijelo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona može zapošljavati policijske službenike koji su trenutačno zaposleni u nekom policijskom tijelu u Bosni i Hercegovini temeljem javnog oglasa za sve činove, uključujući i čin policajca i mlađega inspektora.
- Odredbe Poglavlja V. Zakona neće se primjenjivati na policijske službenike iz stavka 1. ovoga članka osim ako je ovim člankom drukčije propisano.
- Odredbe čl. 55. i 58. Zakona ne odnose se na osobe zaposlene sukladno stavku 1. ovoga članka.
- Tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka policijsko će tijelo zapošljavati i kadete iz poglavlja V. i VI. Zakona za dvije razine pristupa iz članka 42. Zakona.
- Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o zapošljavanju i odabiru policijskih službenika tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 27.

U članku 131. iza jedanaeste alineje dodaje se nova dvanaesta alineja, koja glasi:

"- zapošljavanju i odabiru policijskih službenika (članak 128a. stavak 5.)

Članak 28.

Članak 133. mijenja se i glasi:

"(1) Ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano i sukladno međunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine, nijedna osoba ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu po osnovi ovoga zakona ako su joj Međunarodne policijske snage Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: "UN/IPTF") odbile certifikaciju ili joj je UN/IPTF ukinuo ovlast za primjenu policijskih ovlasti.

- Ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano, sukladno međunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine i pored osnova propisanih ovim zakonom glede prestanka radnoga odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prestaje i ne produljuje se ni u kojem obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima ako je policijskom službeniku UN/IPTF ukinuo ovlast za primjenu policijskih ovlasti.
- Odredbe st. 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koje će sukladno odredbama ovoga zakona biti zaposlene u policijskom tijelu nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.
- Osobe iz stavka 3. ovoga članka izuzimaju se od primjene točke b) članka 46. Zakona.
- Osobom kojoj je UN/IPTF odbio certifikaciju, u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, smatra se osoba koja je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
- Iznošenje činjenica iz stavka 5. ovoga članka smatra se traženom dokumentacijom u smislu odredbe stavka 1. članka 51. Zakona. Navedena činjenica iznosi se:
 - u pisanome obliku i
 - uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije."

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, v. r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, v. r.

На основу члана IV. Б. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине који је донио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 22. јула 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-513/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ****Члан 1.**

У Закону о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 27/05) у називу члана 5. иза ријечи "ознаке" додају се ријечи: "и униформа".

Члан 2.

У члану 9. став 3. ријечи: "Одјелу за унутрашњу контролу и инспекцију (у даљем тексту: Одјел за унутрашњу контролу)" замјењују се ријечима: "Јединици за професионалне стандарде".

Члан 3.

У члану 12. став 1. ријечи: "који други јавни документ који" замјењују се ријечима: "другу јавну исправу која".

Члан 4.

У члану 13. став 1. у другом реду ријеч "документ" замјењује се ријечју "исправу", а у трећем реду ријечи: "тог документа" замјењују се ријечима: "те исправе".

Члан 5.

У члану 17. став 2. ријечи: "која је проглашена несталом" замјењују се ријечима: "чији је нестанак пријављен".

Члан 6.

У члану 20. ријечи: "постоји основана сумња" замјењују се ријечима: "постоје основи сумње".

Члан 7.

У члану 24. став 1. у другом реду ријеч "пребацивања" замјењује се ријечју "превоза", и у седмом реду иза ријечи "потјера" додаје се запета и ријеч "превоз".

Члан 8.

У члану 32. ст. 1., 3., 4. и 5., у члану 108. ст. 2., 3., 4. и 5. и у члану 111. ст. 1. и 2. ријечи: "Одјел за унутрашњу контролу" у различитом падежу замјењују се ријечима: "Јединица за професионалне стандарде" у одговарајућем падежу.

Члан 9.

У члану 46. став 1. тачка и) се брише.

Члан 10.

У члану 63. став 1. мијења се и гласи:

"Кадет који је распоређен на радно мјесто полицијског службеника у чину полицајца или млађег инспектора је на пробном раду. Пробни рад обухвата увођење у посао и радни период који укупно траје 12 мјесеци."

Члан 11.

У називу члана 66. и у ст. 2. и 3. ријеч "Премјештај" у различитим падежима замјењује се ријечју "Упућивање" у одговарајућем падежу.

Члан 12.

У члану 74. став 2. мијења се и гласи:

"Полицијски службеници који се пријаве за унапређење у чин наредника, млађег инспектора и самосталног инспектора обавезни су да положе интерне испите за унапређење у полицијском органу у складу са прописом из става 1. овог члана."

Члан 13.

У члану 75. иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи:

"(2) Изузетно од одредби тач. 1. и 2. става 1. овог члана унапређење полицијског службеника у виши чин за радна мјеста гдје су предвиђена два чина, а која су попуњена полицијским службеницима нижег чина, врши се без оглашавања слободног радног мјеста, по пријави за унапређење полицијског службеника, ако испуњава критеријуме из става 3. овог члана."

Досадашњи ст. 2. до 6. постају ст. 3. до 7.

Члан 14.

У члану 76. став 3. у четвртном реду ријечи: "у премјештају" замјењују се ријечима: "кад је упућен".

Члан 15.

У члану 78. став 5. ријечи: "пријевременом или" бришу се.

Члан 16.

У члану 85. став 3. мијења се и гласи:

"Коефицијент чина главног генералног инспектора полиције је три и по пута већи од најнижег коефицијента чина полицајца, с тим да не може прећи у платни разред министра, а најнижи коефицијент чина полицајца не може бити мањи од најнижег коефицијента намјештеника са средњом стручном спремом у федералним органима управе."

Члан 17.

У члану 88. став 1. ријеч "једнократном" брише се.

У ставу 2. ријечи: "само једном годишње за један мјесец" замјењују се ријечима: "два пута у току једне календарске године."

Члан 18.

У члану 90. додаје се нови став 2., који гласи:

(2) "Полицијски службеник који је у периоду из става 1. овог члана остварио право на дневницу нема право на накнаду за прековремени рад."

Члан 19.

У члану 92. став 2. на крају реченице иза ријечи "службеници" тачка се замјењује запетом и додају ријечи: "а девет мјесечних плата за полицијске службенике који имају од 10 до 15 година радног искуства".

Члан 20.

У члану 94. став 1. иза тачке г) додаје се нова тачка х), која гласи:

"х) за јубиларне награде".

Члан 21.

У члану 107. став 1. тачка 3. иза ријечи "дужности" додају се ријечи: "у периоду од двије године".

У тачки 22. ријечи: "односно ватреног оружја" бришу се.

Члан 22.

Члан 110. мијења се и гласи:

"Органи дисциплинског поступка"

- (1) Органи дисциплинског поступка су дисциплинска комисија и дисциплински тужилац.
- (2) Дисциплинску комисију успоставља руководиоца полицијског органа, а чланови су предједавајући, два члана и исти број замјеника. Два члана и један замјеник морају имати чин вишег инспектора или виши чин, а други члан и други замјеник морају бити државни службеници. Најмање један члан дисциплинске комисије мора бити дипломирани правник.
- (3) Предједавајући дисциплинске комисије је полицијски службеник највишег чина.
- (4) Дисциплинског тужиоца и његовог замјеника именује руководиоца полицијског органа на период од двије године, а њихов мандат може се обновити још за двије године.
- (5) Дисциплински тужилац пред дисциплинском комисијом и полицијским одбором заступа захтјев за покретање дисциплинског поступка.
- (6) Дисциплински тужилац има овлашћење за предузимање свих радњи као странка у поступку, те право увида у комплетан спис предмета о покретању дисциплинског поступка и може тражити и друге информације од других организационих јединица Управе полиције као и других правних и физичких лица за које оцијени да су потребне за покренути дисциплински поступак.
- (7) Начин рада, гласања и доношења одлука регулише се подзаконским актом из члана 105. став 4. овог закона."

Члан 23.

У члану 112. став 3. у табели, колона "Бодови", у трећем реду, број "14" замијењује се бројем "15".

Члан 24.

У члану 114. став 1. мијења се и гласи:

"Полицијски службеник одмах ће бити суспендован са задатака и дужности које врши или суспендован из полицијског органа:

- а) ако је против полицијског службеника покренут кривични поступак за кривично дјело почињено у току вршења полицијских овлашћења, или
- б) ако се полицијски службеник налази у притвору, или
- ц) ако се ради о кривичним дјелима за које се може изрећи казна затвора у трајању од најмање 3 године и/или
- д) ако је полицијски службеник затечен у извршењу кривичног дјела.

Иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи:

"(2) Руководилац полицијског органа може полицијског службеника суспендовати са задатака и дужности које врши или суспендовати из полицијског органа ако постоје основи сумње да је учинио кривично дјело или тежу повреду службене дужности и ако се, узимајући у обзир природу кривичног дјела или природу теже повреде службене дужности као и околности под којима је почињено кривично дјело, односно тежа повреда службене дужности, може основано вјеровати да би штетило интересима службе или интерном поступку.".

Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 3. до 6.

Члан 25.

У члану 122. тачка 3. мијења се и гласи:

"када наврши 65 година живота и најмање 20 година пензијског стажа или 40 година пензијског стажа без обзира на године живота";.

Тачка 4. мијења се и гласи:

"када надлежни орган пензијског и инвалидског осигурања утврди губитак радне способности - даном достављања правоснажног рјешења о утврђивању губитка радне способности";.

Тачка 7. мијења се и гласи:

"када се неоправдано не јави на посао у року од пет радних дана узастопно";.

Тачка 11. брише се.

Члан 26.

Иза члана 128. додаје се нови члан 128а., који гласи:

"Члан 128а.

Прелазне одредбе о радном односу

- (1) Полицијски орган може у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона запошљавати полицијске службенике који су тренутно запослени у неком полицијском органу у Босни и Херцеговини на основу јавног огласа за све чинове, укључујући и чин полицајца и млађег инспектора.
- (2) Одредбе поглавља V Закона неће се примјењивати на полицијске службенике из става 1. овог члана осим ако је овим чланом прописано другачије.
- (3) Одредбе чл. 55. и 58. Закона се не односе на лица запослена у складу са ставом 1. овог члана.
- (4) Током прелазног периода из става 1. овог члана полицијски орган ће запошљавати и кадете из поглавља V и VI Закона за два нивоа приступа из члана 42. Закона.
- (5) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о запошљавању и селекцији полицијских службеника током прелазног периода из става 1. овог члана."

Члан 27.

У члану 131. иза једанаесте алинеје додаје се нова дванаеста алинеја која гласи:

"- запошљавању и селекцији полицијских службеника (члан 128а. став 5.)".

Члан 28.

Члан 133. мијења се и гласи:

- (1) Уколико овим законом није другачије прописано и у складу са међународним обавезама Босне и Херцеговине, ниједно лице ни под којим околностима не може бити у радном односу по основу овог закона ако су му Међународне полицијске снаге Уједињених нација (у даљњем тексту: UN/IPTF) одбиле сертификацију или јој је UN/IPTF укинуо овлашћење за вршење полицијских овлашћења.
- (2) Уколико овим законом није другачије прописано, у складу са међународним обавезама Босне и Херцеговине и поред основа који су прописани овим законом у погледу престанка радног односа полицијског службеника, радни однос полицијског службеника престаје и не продужава се ни у ком облику, нити на било који начин, и ни под којим околностима, ако је полицијском службенику UN/IPTF укинуо овлашћење за вршење полицијских овлашћења.
- (3) Одредбе става 1. и 2. овог члана не примјењују се на лица којима је UN/IPTF одбио сертификацију, а која ће у складу с одредбама овог закона бити запослена у полицијском органу након ступања на снагу овог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине.
- (4) Лица из става 3. овог члана изузимају се од примјене тачке б) члана 46. Закона.
- (5) "Лицем коме је UN/IPTF одбио сертификацију" у смислу одредбе става 3. овог члана сматра се лице које је у вријеме подношења пријаве за пријем у радни однос дужно изнијети чињеницу о томе да му је UN/IPTF одбио сертификацију.
- (6) Изношење чињеница из става 5. овог члана сматра се "траженом документацијом" у смислу одредбе из става 1. члана 51. Закона. Наведена чињеница износи се:
 - а) у писаној форми и
 - б) уз њу се подноси примјерак релевантног документа UN/IPTF-а којим се потврђује одбијање сертификације."

Члан 29.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Стјепан Крешић , с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић , с. р.
---	---

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM
SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Prolašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 22. jula 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. oktobra 2008. godine.

Broj 01-02-513/08
31. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05) u nazivu člana 5. iza riječi "oznake" dodaju se riječi: "i uniforma".

Član 2.

U članu 9. u stavu 3. riječi: "Odjelu za unutrašnju kontrolu i inspekciju (u daljnjem tekstu: Odjel za unutrašnju kontrolu)" zamjenjuju se riječima: "Jedinici za profesionalne standarde".

Član 3.

U članu 12. u stavu 1. riječi: "koji drugi javni dokument koji" zamjenjuju se riječima: "drugu javnu ispravu koja".

Član 4.

U članu 13. u stavu 1. u drugom redu riječ "dokument" zamjenjuje se riječju "ispravu", a u trećem redu riječi: "tog dokumenta" zamjenjuju se riječima: "te isprave".

Član 5.

U članu 17. u stavu 2. riječi: "koja je proglašena nestalom" zamjenjuju se riječima: "čiji je nestanak prijavljen".

Član 6.

U članu 20. riječi: "postoji osnovana sumnja" zamjenjuju se riječima: "postoje osnove sumnje".

Član 7.

U članu 24. u stavu 1. u drugom redu riječ "prebacivanja" zamjenjuje se riječju "prijevoza" i u sedmom redu iza riječi "potjera" dodaje se zarez i riječ "prijevoz".

Član 8.

U članu 32. st. 1., 3., 4. i 5., u članu 108. st. 2., 3., 4. i 5. i u članu 111. st. 1. i 2. riječi: "Odjel za unutrašnju kontrolu" u različitim padžima zamjenjuju se riječima: "Jedinica za profesionalne standarde" u odgovarajućem padžu.

Član 9.

U članu 46. u stavu 1. tačka i) briše se.

Član 10.

U članu 63. stav 1. mijenja se i glasi:

"Kadet raspoređen na radno mjesto policijskog službenika u činu policajca ili mlađeg inspektora je na probnom radu. Probni rad obuhvata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci."

Član 11.

U nazivu člana 66. i u st. 2. i 3. riječ "Premještaj" u različitim padžima zamjenjuje se riječju "Upućivanje" u odgovarajućem padžu.

Član 12.

U članu 74. stav 2. mijenja se i glasi:

"Policijski službenici koji se prijave za unapređenje u čin narednika, mlađeg inspektora i samostalnog inspektora obavezni su položiti interne ispite za unapređenje u policijskom organu, u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana."

Član 13.

U članu 75. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"(2) Izuzetno od odredbi tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana, unapređenje policijskog službenika u viši čin za radna mjesta za koja su predviđena dva čina, a koja su popunjena policijskim službenicima nižeg čina, provodi se bez oglašavanja slobodnog radnog mjesta, po prijavi za unapređenje policijskog službenika, ako ispunjava kriterije iz stava 3. ovog člana."

Dosadašnji st. od 2. do 6. postaju st. od 3. do 7.

Član 14.

U članu 76. u stavu 3. u četvrtom redu riječi: "u premješčaju" zamjenjuju se riječima: "kad je upućen".

Član 15.

U članu 78. u stavu 5. riječi: "prijevremenom ili" brišu se.

Član 16.

U članu 85. stav 3. mijenja se i glasi:

"Koeficijent čina glavnog generalnog inspektora policije je tri i pol puta veći od najnižeg koeficijenta čina policajca, s tim što ne može preći u platni razred ministra, a najniži koeficijent čina policajca ne može biti manji od najnižeg koeficijenta namještenika sa srednjom stručnom spremom u federalnim organima uprave."

Član 17.

U članu 88. u stavu 1. riječ "jednokratnom" briše se.

U stavu 2. riječi: "samo jednom godišnje za jedan mjesec" zamjenjuju se riječima: "dva puta u toku jedne kalendarske godine".

Član 18.

U članu 90. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"(2) Policijski službenik koji je u periodu iz stava 1. ovog člana ostvario pravo na dnevnicu nema pravo na naknadu za prekovremeni rad."

Član 19.

U članu 92. stav 2. na kraju rečenice iza riječi "službenici" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a devet mjesečnih plaća za policijske službenike koji imaju od 10 do 15 godina radnog iskustva".

Član 20.

U članu 94. u stavu 1. iza tačke g) dodaje se nova tačka h), koja glasi:

"h) za jubilarne nagrade".

Član 21.

U članu 107. u stavu 1. u tački 3. iza riječi "dužnosti" dodaju se riječi: "u periodu od dvije godine".

U tački 22. riječi: "odnosno vatrenog oružja" brišu se.

Član 22.

Član 110. mijenja se i glasi:

"Organi disciplinskog postupka"

- (1) Organi disciplinskog postupka su disciplinska komisija i disciplinski tužilac.
- (2) Disciplinsku komisiju uspostavlja rukovodilac policijskog organa, a članovi su: predsjedavajući, dva člana i jednak broj zamjenika. Dva člana i jedan zamjenik moraju imati čin višeg inspektora ili viši čin, a drugi član i drugi zamjenik moraju biti državni službenici. Najmanje jedan član disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik.
- (3) Predsjedavajući disciplinske komisije je policijski službenik najvišeg čina.
- (4) Disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika imenuje rukovodilac policijskog organa na period od dvije godine, a njihov mandat može se obnoviti još za dvije godine.
- (5) Disciplinski tužilac pred disciplinskom komisijom i policijskim odborom zastupa zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.
- (6) Disciplinski tužilac ima ovlaštenje za preduzimanje svih radnji kao stranka u postupku, te pravo uvida u kompletan spis predmeta o pokretanju disciplinskog postupka i može tražiti i druge informacije od drugih organizacionih jedinica Uprave policije, kao i drugih pravnih i fizičkih lica za koje ocijeni da su potrebne za pokrenuti disciplinski postupak.
- (7) Način rada, glasanja i donošenja odluka regulira se podzakonskim aktom iz člana 105. stav 4. ovog Zakona."

Član 23.

U članu 112. u stavu 3. u tabeli, kolona "Bodovi", u trećem redu, broj "14" zamjenjuje se brojem "15".

Član 24.

U članu 114. stav 1. mijenja se i glasi:

"Polijski službenik bit će odmah suspendovan sa zadatka i dužnosti koje vrši ili suspendovan iz policijskog organa:

- ako je protiv policijskog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo počinjeno tokom primjene policijskih ovlaštenja, ili
- ako se policijski službenik nalazi u pritvoru, ili
- ako se radi o krivičnim djelima za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine i/ili
- ako je policijski službenik zatečen u izvršenju krivičnog djela."

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"(2) Rukovodilac policijskog organa može policijskog službenika suspendovati sa zadatka i dužnosti koje vrši ili suspendovati iz policijskog organa ako postoje osnovne sumnje da je počinio krivično djelo ili težu povredu službene dužnosti i ako se, uzimajući u obzir prirodu krivičnog djela ili teže povrede službene dužnosti, kao i okolnosti pod kojima je počinjeno krivično djelo, odnosno teža povreda službene dužnosti, može osnovano vjerovati da bi štetilo interesima službe ili internom postupku."

Dosadašnji st. od 2. do 5. postaju st. od 3. do 6.

Član 25.

U članu 122. tačka 3. mijenja se i glasi:

"kada navršši 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža ili 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života;"

Tačka 4. mijenja se i glasi:

"kada nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi gubitak radne sposobnosti - danom dostavljanja pravomoćnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;"

Tačka 7. mijenja se i glasi:

"kada se neopravdano ne javi na posao u roku od pet radnih dana uzastopno;"

Tačka 11. briše se.

Član 26.

Iza člana 128. dodaje se novi član 128a. koji glasi:

"Član 128a.

Prijelazne odredbe o radnom odnosu

- Polijski organ može u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona zapošljavati policijske službenike koji su trenutno zaposleni u nekom policijskom organu u Bosni i Hercegovini na osnovu javnog oglasa za sve činove, uključujući i čin policajca i mladeg inspektora.
- Odredbe Poglavlja V. Zakona neće se primjenjivati na policijske službenike iz stava 1. ovog člana osim ako je ovim članom drugačije propisano.
- Odredbe čl. 55. i 58. Zakona ne odnose se na osobe zaposlene u skladu sa stavom 1. ovog člana.
- Tokom prijelaznog perioda iz stava 1. ovog člana policijski organ će zapošljavati i kadete iz poglavlja V. i VI. Zakona za dva nivoa pristupa iz člana 42. Zakona.
- Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prijelaznog perioda iz stava 1. ovog člana."

Član 27.

U članu 131. iza jedanaeste alineje dodaje se nova dvanaesta alineja koja glasi:

"- zapošljavanju i selekciji policijskih službenika (član 128a. stav 5.)".

Član 28.

Član 133. mijenja se i glasi:

- Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano i u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, nijedna osoba ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu na osnovu ovog Zakona ako su joj Međunarodne policijske snage Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UN/IPTF) odbile certifikaciju ili joj je UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlasti.
- Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano, u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova propisanih ovim Zakonom u pogledu prestanka radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prestaje i ne produžava se ni u kojem obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima ako je policijskom službeniku UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlasti.
- Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primjenjuju se na osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koje će u skladu sa odredbama ovog Zakona biti zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog Zakona.
- Osobe iz stava 3. ovog člana izuzimaju se od primjene tačke b) člana 46. Zakona.
- Osobom kojoj je UN/IPTF odbio certifikaciju, u smislu odredbe stava 3. ovog člana, smatra se osoba koja je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
- Iznošenje činjenica iz stava 5. ovog člana smatra se traženom dokumentacijom u smislu odredbe iz stava 1. člana 51. Zakona. Navedena činjenica iznosi se:
 - u pisanoj formi i
 - uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije."

Član 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Stjepan Krešić , s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić , s. r.
--	--

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1156

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 194. stavak 3. i članka 310. stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici održanoj 15. listopada 2008. godine, donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTI ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Članak 1.

U Uredbi o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05,

42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 i 15/08) u članku 4., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"Izuzetno za člana nadzornog odbora može biti nominiran uposlenik društva, ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da je to od posebnog interesa za određeno gospodarsko društvo, a što ovisi od djelatnosti koju gospodarsko društvo obavlja."

Članak 2.

U Listi gospodarskih društava prema kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine u tački V, iza podtočke 11. dodaje se nova podtočka 12., koja glasi:

"12. Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo".

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 878/08
15. listopada 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v. r.

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 194. stav 3. i člana 310. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici održanoj 15. oktobra 2008. godine, donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTĚNJA ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Član 1.

U Uredbi o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učestvom državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 i 15/08) u članu 4., iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Izuzetno za člana nadzornog odbora može biti nominiran zaposlenik društva, ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da je to od posebnog interesa za određeno privredno društvo, a što zavisi od djelatnosti koju privredno društvo obavlja."

Član 2.

U Listi privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine u tački V, iza podtačke 11. dodaje se nova podtačka 12., koja glasi:

"12. Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo".

Član 3.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 878/08
15. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Neđad Branković, s. r.

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 194. stav 3. i člana 310. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i

91/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici održanoj 15. oktobra 2008. godine, donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠĆENJA ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Član 1.

U Uredbi o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učestvom državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 i 15/08) u članu 4., iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Izuzetno za člana nadzornog odbora može biti nominiran zaposlenik društva, ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da je to od posebnog interesa za određeno privredno društvo, a što zavisi od djelatnosti koju privredno društvo obavlja."

Član 2.

U Listi privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine u tački V, iza podtačke 11. dodaje se nova podtačka 12., koja glasi:

"12. Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo".

Član 3.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 878/08
15. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s. r.

1157

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 23. oktobra 2008. godine, donosi

UREDBU

O KVALITETU SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA I NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Uredbom se propisuju uvjeti koje u pogledu kvaliteta mora ispunjavati svježe sirovo mlijeko (u daljnjem tekstu: mlijeko) pri otkupu, način i postupak ispitivanja njegovog kvaliteta, uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije za ispitivanje kvaliteta mlijeka i način utvrđivanja cijene mlijeka.

Član 2.

Otkupljivati se može mlijeko kojem je utvrđen kvalitet. Smatra se da je utvrđen kvalitet mlijeka ako je ispitivanje obavila ovlaštena laboratorija (u daljnjem tekstu: laboratorija) na propisanom broju uzoraka u skladu sa članom 16. stav 1. ove Uredbe.

II. OSNOVNI UVJETI KVALITETA SIROVOG MLIJEKA

Član 3.

Mlijeko je proizvod mliječne žlijezde, dobijeno mužom jedne ili više zdravih muznih životinja, identifikovanih ili prijavljenih za identifikaciju, pravilno hranjenih i držanih, kojem nije ništa dodato niti oduzeto, niti je zagrijavano na temperaturi većoj od 40°C.

Mlijeko mora poticati od muznih životinja koje do poroda imaju najmanje 30 dana ili je od poroda prošlo više od 10 dana.

Mlijeko zavisno od vrste muznih životinja od kojih je dobijeno razvrstava se kao kravlje, ovčije i kozije mlijeko.

Član 4.

Mlijeko mora imati svojstven izgled, boju, miris i okus. Mlijeko mora najkasnije dva sata nakon muže biti ohlađeno na temperaturi do najviše 40°C.

Član 5.

Kravlje mlijeko mora ispunjavati slijedeće uvjete kvaliteta:

- da sadrži najmanje 3,2% mliječne masti;
- da sadrži najmanje 2,8% bjelančevina;
- da sadrži najmanje 8,5% suhe materije bez masti;
- da mu je gustoća od 1,028 do 1,034 g/cm na temperaturi od 20°C;
- da mu je stepen kiselosti od 6,4 do 6,8°SH, a pH vrijednost od 6,5 do 6,7;
- da mu tačka mržnjenja nije viša od -0,520°C;
- da mu je rezultat alkoholne probe sa 72% etilnim alkoholom negativan.

Član 6.

Ovčije mlijeko mora ispunjavati slijedeće uvjete kvaliteta:

- da sadrži najmanje 4,0% mliječne masti;
- da sadrži najmanje 3,8% bjelančevina;
- da sadrži najmanje 9,5% suhe materije bez masti;
- da mu je gustoća od 1,034 do 1,042 g/cm na temperaturi od 20°C;
- da mu je stepen kiselosti od 8,0 do 12,0°SH, a pH vrijednost od 6,5 do 6,8;
- da mu tačka mržnjenja nije viša od -0,560°C.

Član 7.

Kozije mlijeko mora ispunjavati slijedeće uvjete kvaliteta:

- da sadrži najmanje 2,8% mliječne masti;
- da sadrži najmanje 2,5% bjelančevina;
- da sadrži najmanje 7,5% suhe materije bez masti;
- da mu je gustoća od 1,024 do 1,040 g/cm na temperaturi od 20°C;
- da mu je stepen kiselosti od 6,5 do 8,0°SH, a pH vrijednost od 6,4 do 6,7;
- da mu tačka mržnjenja nije viša od -0,540°C.

Član 8.

Mlijeko ne smije sadržavati rezidue iznad dozvoljene količine koji imaju farmakološko ili hormonalno djelovanje, te antibiotike, pesticide, deterdžente i druge štetne materije koje mijenjaju organoleptička svojstva mlijeka.

Dozvoljene količine rezidua i štetnih tvari propisane su posebnim propisima.

Mlijeko ne smije sadržavati mehaničke nečistoće.

Mlijeko ne smije sadržavati dodatke količine vode.

III. UZIMANJE UZORAKA ZA ISPITIVANJE KVALITETA SIROVOG MLIJEKA

Član 9.

Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta mlijeka (u daljnjem tekstu: uzimanje uzoraka) obavlja za to osposobljeno lice.

Osposobljavanje lica iz stava 1. ovog člana provodi laboratorija.

Uzimanje uzoraka za ispitivanje prisustva rezidua može obavljati osim osposobljenog lica iz stava 1. ovog člana i ovlašteno lice mljekare u prisustvu proizvođača.

Član 10.

Pri otvaranju posuda sa mlijekom, prvo se vrši organoleptička (senzorska) kontrola kojom se gleda čistoća, izgled, boja i miris mlijeka.

U mlijeku ne smiju biti uočene promjene nastale kao posljedice bolesti vimena jer takvo mlijeko nije za isporuku.

Član 11.

U kanti iz koje će se uzimati uzorak, mlijeko je potrebno dobro promiješati kutljačom koju donosi vlasnik mlijeka. Mlijeko se miješa od površine prema dnu kante (polukružno i obratno) jer se mliječna mast izdvaja na površinu.

Količina uzorka zavisi od veličine kante za mlijeko, tako za analizu jedne litre mlijeka uzima se 10 ml mlijeka za uzorak.

Uzeti uzorak iz prve kante zadrži se u kutljači, a ostatak mlijeka ulijeva u mljekomjer za mjerenje količine mlijeka.

Nakon pražnjenja kante sabirač vraća uzetu količinu uzorka u praznu kantu koja će biti posuda za pripremu "velikog" prosječnog uzorka mlijeka. Kasnije sabirač na isti način uzima uzorke i iz ostalih kanti, uzorak sipa u prvu kantu (veliki uzorak).

Po završetku uzimanja mlijeka za uzorak iz zadnje proizvođačke kante, formiran je veliki uzorak kojeg treba opet dobro promiješati i uliti u bočicu za uzorak.

Član 12.

Bočica se ne smije napuniti do vrha jer postoji mogućnost izdvajanja mliječne masti na stjenkama i gumenom zatvaraču, što za posljedicu ima netačan rezultat ispitivanja uzorka mlijeka.

Pri otvaranju i zatvaranju bočice potrebno je pažljivo i uredno rukovati gumenim zatvaračem bočice kako bi se izbjegla kontaminacija uzoraka mlijeka mikroorganizmima iz okoliša (zagađivanje uzoraka). Uzorak mlijeka mora biti dobro zatvoren da u toku transporta, u slučaju okretanja kasete i bočice za uzorak, ne dođe do izlivanja uzorka. Ukoliko se to dogodi, uzorak ne može predstavljati cjelokupnu količinu mlijeka iz koje je uzet.

Svaka bočica (uzorak) mlijeka proizvođača mora se označiti bar-kod naljepnicom ili na drugi odgovarajući način.

Sadržaj uzorka u bočici potrebno je dobro promiješati laganim okretanjem bočice u suprotnim smjeru sve dok se cjelokupna količina konzervansa ne otopi.

Tokom uzimanja uzorka mlijeka sabirač popunjava potrebnu dokumentaciju o predaji uzorka i prilaže je u kasetu s uzorcima. Na kasetu s uzorcima stavlja naljepnicu s oznakom sabirnog mjesta.

Član 13.

Za novog proizvođača mlijeka, sabirač mora popuniti obrazac o prijavi i uključenju proizvođača u proces isporuke mlijeka. Obrazac mora zajedno s uzorcima u kaseti poslati u laboratoriju kako bi se za tog proizvođača mogle štampati bar-kod ili druge odgovarajuće naljepnice.

Član 14.

Cjelokupan postupak i poštivanje radne upute o uzimanju uzoraka mlijeka trebaju kontrolisati i proizvođači. U slučaju bilo kakvih nejasnoća kao i nezadovoljstva korisnika usluga, dužni su o tome informisati laboratoriju.

Po završetku uzimanja uzoraka, uzorke mlijeka potrebno je čuvati na hladnom mjestu do dolaska vozila za otpremu uzoraka do mljekare.

Dolaskom na prijemnu rampu mljekare vozač predaje uzorke u kasetama s pripadajućom dokumentacijom na prijem mlijeka u hladnjak na +4°C. Uzorci mlijeka trebaju se čuvati sve do dolaska hladnjače za otpremu uzoraka do laboratorije.

Član 15.

Na otkupnim mjestima mora biti stavljeno na vidno mjesto obavještenje o postupku uzimanja uzoraka mlijeka u skladu sa odredbama čl. 10. do 14. ove Uredbe.

Član 16.

Uzimanje uzoraka mlijeka obavlja se svaki mjesec na otkupnim mjestima, najmanje dva puta od svakog isporučioća pojedinačno, metodom slučajnog izbora, i to:

- dva za utvrđivanje sadržaja mliječne masti;
- dva za utvrđivanje sadržaja bjelančevina;
- jedan za utvrđivanje ukupnog broja bakterija;
- jedan za utvrđivanje broja somatskih ćelija;

- jedan za utvrđivanje tačke mržnjenja;
- jedan za utvrđivanje pojave rezidua.

Otkupljivač mlijeka može prilikom otkupa ispitivati pojavu rezidua u otkupljenom mlijeku, mjestima otkupa i kod proizvođača.

Ako se ispitivanjem utvrdi pojava rezidua u mlijeku prije isporuke u mljekaru, otkupljivač mlijeka uzeće uzorak iz svih rashladnih uređaja na otkupnim mjestima i farmama gdje je mlijeko sabirano, te nakon toga kod svih proizvođača koji su isporučili mlijeko u rashladne uređaje u kojima je utvrđena pozitivna reakcija na rezidue.

Član 17.

Cijenu analize mlijeka određuje laboratorija uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

U cijenu iz stava 1. ovog člana uključeni su slijedeći troškovi: pripreme bočica za uzorkovanje sa konzervansom, stalcima, ručnim frižiderima (friz torbama) i bar-kod ili drugim odgovarajućim naljepnicama, transporta uzoraka od mljekare do laboratorije, prijema uzoraka u laboratoriju, vršenja analize mlijeka i dostave rezultata kontrole mljekarama, proizvođačima mlijeka, otkupljivačima mlijeka i Ministarstvu.

Poslove iz stava 2. ovog člana organizuje laboratorija u saradnji sa mljekarama i/ili organizatorima otkupa mlijeka.

Analizu mlijeka u laboratorijama plaćaju po pola cijene proizvođač i mljekara ukoliko se drugačije ne dogovore.

IV. ISPITIVANJE KVALITETA SIROVOG MLJEKA

Član 18.

Ispitivanje kvaliteta mlijeka (u daljnjem tekstu: ispitivanje) obavlja se referentnim, standardnim i rutinskim metodama.

Referentna metoda ispitivanja koristi se za provjeru rezultata ispitivanja koja su obavljena standardnim ili rutinskim metodama.

Standardna metoda ispitivanja koristi odobrene mjerne uređaje za ispitivanje.

Rutinska metoda ispitivanja koristi se u slučajevima kada se ne može organizovati ispitivanje standardnom metodom.

Član 19.

Ispitivanje obavljaju laboratorije mjernim uređajima.

Mjerni uređaji iz stava 1. ovog člana podliježu odredbama posebnog propisa o mjeriteljstvu.

Član 20.

Pojedinačni i prosječni rezultati ispitivanja sadržaja mliječne masti i bjelančevina utvrđuju se procentualnim vrijednostima od dva decimalna mjesta.

Iz pojedinačnih rezultata dobijenih ispitivanjem izračunava se za svaki mjesec, koristeći aritmetičku sredinu, prosječan sadržaj mliječne masti i bjelančevina u mlijeku.

Iz pojedinačnih rezultata dobijenih ispitivanjem tokom zadnja dva mjeseca izračunava se, koristeći geometrijsku sredinu, prosječan broj bakterija.

Iz pojedinačnih rezultata dobijenih ispitivanjem tokom zadnja tri mjeseca izračunava se, koristeći geometrijsku sredinu, prosječan broj somatskih ćelija.

Tačka mržnjenja određuje se vrijednošću koja se izražava u °C.

Član 21.

Laboratorija je dužna da uradi analizu uzorka u roku od 48 sati od trenutka prijema uzorka i dostavi proizvođaču i prerađivaču mlijeka pojedinačne rezultate ispitivanja u roku od pet dana, te njihove prosječne vrijednosti na kraju svakog mjeseca.

Član 22.

Ako se ispitivanje zbog opravdanih razloga ne može obaviti na broju uzoraka propisanih u članu 16. ove Uredbe, prosječna

vrijednost izračunat će se koristeći raspoložive podatke dva prethodna ispitivanja.

Član 23.

Ako se ispitivanjem broja bakterija i somatskih ćelija utvrde prosječne vrijednosti više od onih propisanih članom 26. ove Uredbe, laboratorija izvještava o tome proizvođača i otkupljivača mlijeka, kao i nadležnog veterinarskog inspektora.

Ako otkupljivač ispitivanjem utvrdi pojavu rezidua, o tome će obavijestiti laboratoriju, te joj dostaviti uzorke mlijeka za sve proizvođače kod kojih je utvrđena pojava rezidua.

Laboratorija obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju ukoliko utvrdi pojavu rezidua u mlijeku.

Mlijeko kod kojeg je utvrđena pojava rezidua ne smije se dalje otkupljivati.

Proizvođaču će biti dozvoljena ponovna isporuka mlijeka kada potvrdom izdatom od nadležne veterinarske inspekcije dokaže da mlijeko više ne sadrži rezidue.

Član 24.

Ako se ispitivanjem utvrdi da je mlijeku dodana voda, otkupljivač ne smije vršiti otkup takvog mlijeka.

Proizvođaču će biti dozvoljena ponovna isporuka mlijeka nakon 15 dana od dana kada je prestao otkup.

Član 25.

Laboratorija je dužna da vodi evidenciju o datumima uzimanja uzoraka, konzerviranja, metodi i datumu ispitivanja, te o dobijenim rezultatima.

Evidencija iz stava 1. ovog člana čuva se dvije godine, te se na zahtjev nadležnog organa mora dati na uvid.

V. RAZVRSTAVANJE SIROVOG MLJEKA

Član 26.

Laboratorija razvrstava mlijeko zavisno od prosječnog broja bakterija i somatskih ćelija u klase kako je prikazano u slijedećim tabelama, i to:

- za prvi prelazni period prilagodavanja, u trajanju od prvih devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjivat će se slijedeći kriteriji kako je navedeno u Tabeli 1.

Tabela 1.

Vrsta mlijeka	Kravlje sirovo mlijeko		Ovčije i kozije sirovo mlijeko
	Somatske ćelije/ml	Broj bakterija/ml	Broj bakterija/ml
E	do 300.000	do 200.000	do 1.500.000
I	300.001 - 400.000	200.001 - 500.000	do 2.000.000
II	400.001 - 500.000	500.001 - 800.000	do 3.000.000
III	500.001 - 800.000	800.001 - 1.500.000	do 6.000.000
IV	više od 800.000	više od 1.500.000	više od 6.000.000

- za drugi prelazni period prilagodavanja, nakon isteka prvih devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, za narednih 12 mjeseci, primjenjivat će se slijedeći kriteriji kako je navedeno u Tabeli 2.

Tabela 2.

Vrsta mlijeka	Kravlje sirovo mlijeko		Ovčije i kozije sirovo mlijeko
	Somatske ćelije/ml	Broj bakterija/ml	Broj bakterija/ml
E	do 300.000	do 80.000	do 1.000.000
I	300.001 - 400.000	80.001 - 200.000	do 1.500.000
II	400.001 - 500.000	200.001 - 400.000	do 2.000.000
III	500.001 - 800.000	400.001 - 800.000	do 4.000.000
IV	više od 800.000	više od 800.000	više od 4.000.000

VI. UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNI LABORATORIJA

Član 27.

Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja daje se laboratoriji koja je registrovana za obavljanje te djelatnosti kod nadležnog suda ili je u sastavu pravnog subjekta registrovanog za obavljanje takve djelatnosti, a ispunjava i druge uvjete propisane ovom Uredbom.

Član 28.

Laboratorija mora imati posebne radne prostorije za:

- preuzimanje i dobro skladištenje uzoraka;
- smještaj uređaja i instrumenata za ispitivanje;
- smještaj hemikalija, laboratorijske opreme i suda;
- pranje i sušenje laboratorijske opreme i suda;
- obradu rezultata i pripremu izvještaja.

Član 29.

Laboratorija mora obezbijediti sistem uzimanja uzoraka mlijeka propisan u čl. 10. do 14. ove Uredbe, te raspolagati mjernim uređajima iz člana 19. ove Uredbe, instrumentima i drugom opremom za ispitivanje koja je usaglašena s naučnim i tehnološkim dostignućima.

Član 30.

Laboratorija mora imati pisana uputstva za provođenje ispitivanja, te za upotrebu i rad svih mjernih uređaja i instrumenata koji se koriste za pripremu i ispitivanje uzoraka.

Član 31.

Laboratorija mora imati u radnom odnosu stručno osposobljene zaposlenike, i to:

- najmanje jednog zaposlenika sa završenom visokom stručnom spremom poljoprivrednog, veterinarskog, tehnološkog ili hemijskog smjera i dvije godine radnog iskustva u struci;
 - zaposlenike sa završenom srednjom stručnom spremom - poljoprivredni, veterinarski ili hemijski tehničari, osposobljeni za rad na odgovarajućim poslovima - broj zaposlenika primjeren obimu rada laboratorije;
 - pomoćno osoblje prema obimu rada laboratorije.
- Nalaze ispitivanja potpisuje ovlašteno lice - šef laboratorije.

Član 32.

Laboratorija podnosi Ministarstvu zahtjev za dobijanje ovlaštenja, uz koji prilaže:

- izvod iz registra nadležnog suda;
- dokaz o prostornim uvjetima smještaja;
- dokaz o kvalitetnom sistemu uzimanja uzoraka;
- popis mjernih uređaja, instrumenata i tehničke opreme;
- dokaz o stručnoj osposobljenosti i broju zaposlenika.

Član 33.

Ispunjavanje propisanih uvjeta za dobijanje ovlaštenja utvrđuje komisija od tri člana (u daljnjem tekstu: komisija) koju imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Komisija obavlja pregled, nakon čega sastavlja zapisnik s prijedlogom o ovlaštenju.

Na osnovu zapisnika i prijedloga komisije ministar donosi rješenje o ovlaštenju.

Rješenje iz stava 3. ovog člana donosi se na rok od jedne godine.

Popis ovlaštenih laboratorija objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Laboratorija je dužna da odmah nakon dobijanja rješenja iz stava 3. ovog člana pokrene postupak akreditacije kod nadležne institucije.

Član 34.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom laboratorije u pogledu kontrole kvaliteta mlijeka koju vrši u skladu sa ovom Uredbom.

Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da laboratorija ne ispunjava neki od propisanih uvjeta ili da se u vršenju kontrole kvaliteta ne pridržava odredbi iz ove Uredbe,

Ministarstvo može rješenjem odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti, odnosno rok u kojem se moraju ispuniti propisani uvjeti.

Ako laboratorija u određenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne ispuni propisane uvjete Ministarstvo će donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja i brisati je sa spiska ovlaštenih laboratorija.

VII. UTVRĐIVANJE CIJENE SIROVOG MLIJEKA

Član 35.

Osnovnu cijenu litre mlijeka zadovoljavajućeg kvaliteta iz čl. 5, 6. i 7. ove Uredbe ugovaraju proizvođač i mljekara na osnovu novčanih vrijednosti jedinica masti i bjelančevina.

Ukupna cijena mlijeka dobije se kad se osnovna cijena uskladi s klasom iz člana 26. ove Uredbe.

Član 36.

Obračun osnovne cijene mlijeka obavlja se na osnovu procentualnog udjela mliječne masti i bjelančevina, te njihove jedinične novčane vrijednosti prema formuli:

$$OCM = (M \times v_1) + (B \times v_2)$$

gdje je:

OCM = osnovna cijena sirovog mlijeka;

M = % masti u mlijeku;

B = % bjelančevina u mlijeku;

V₁ = novčana vrijednost masne jedinice, koju ugovaraju proizvođač i mljekara;

V₂ = novčana vrijednost jedinice bjelančevina, koju ugovaraju proizvođač i mljekara.

Član 37.

Osnovna cijena mlijeka uskladuje se korištenjem ispravke vrijednosti za mlijeko zadovoljavajućeg kvaliteta (3,6% mliječne masti i 3,0% bjelančevina za kravlje mlijeko; 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina za ovčije mlijeko, odnosno 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina za kozije mlijeko), zavisno od klase u koju je razvrstano u pogledu broja bakterija, a za kravlje mlijeko i na osnovu broja somatskih ćelija, kako je navedeno u slijedećim tabelama:

- za prvi prelazni period prilagođavanja, u trajanju od prvih devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjivat će se slijedeći kriteriji kako je navedeno u Tabeli 3.

Tabela 3.

Kravlje sirovo mlijeko			Ovčije i kozije sirovo mlijeko		Korekcija cijene
Klasa	Somatske ćelije	Broj bakterija/ml	Klasa	Broj bakterija/ml	(stimulacija mljekaro)
E	do 300.000	do 200.000	E	do 1.500.000	x 1,15 (+15%)
I	300.001 - 400.000	201.000-500.000	I	do 2.000.000	x 1,05 (+5%)
II	400.001 - 500.000	500.001 - 800.000	II	do 3.000.000	x 1,00 (0%)
III	500.001 - 800.000	800.001 - 1.500.000	III	do 6.000.000	x 0,90 (-10%)
IV	više od 800.000	više od 1.500.000	IV	više od 6.000.000	x 0,80 (-20%)

- za drugi prelazni period prilagođavanja, nakon isteka roka od prvih devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, za narednih 12 mjeseci, primjenjivat će se slijedeći kriteriji kako je navedeno u Tabeli 4.

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПОСТОЈАЊА УСЛОВА ЗА ПРОПИСИВАЊЕ МЈЕРА НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ЦИЈЕНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА КАНТОНА, УТВРЂИВАЊЕМ МАРЖИ ЗА СВЕ ВРСТЕ БРАШНА, ХЉЕБА ОД БРАШНА ЖИТАРИЦА И МЛИЈЕКА

I.

Овом Одлуком Влада Федерације Босне и Херцеговине утврђује постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на подручју Федерације Босне и Херцеговине, као и ближе одређивање услова за прописивање тих мјера од стране надлежних органа кантона за следеће производе:

- **тарифна ознака 1101** - све врсте брашна од меркантилне пшенице намијенене за људску исхрану без обзира на паковање; **тарифна ознака 1905** - све врсте хљеба од брашна житарица од 250 грама па навише (осим пецива и посебних пекарских производа); **тарифна ознака 0401** - млијека (пастеризованог, хомогенизираног и стерилне млијечне маси 1,5%, 2,5%, 2,8% и 3,2%).

II.

У складу са одредбом члана 4. аLINEЈА 7. Закона о контроли цијена Влада Федерације Босне и Херцеговине препоручује кантоналним органима да као мјеру непосредне контроле цијена пропишу утврђивање маржи у трговини (калкулативне цијене) за производе из тачке I. ове Одлуке.

III.

Влада препоручује свим надлежним кантоналним органима да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесу одговарајуће одлуке о висини маржи у трговини код формирања цијена производа из тачке I, тако да veleprodajna и малопродајна маржа може износити највише 8% на набавну цијену.

У циљу провођења ове мјере кантонални органи су дужни предузети све активности предвиђене законом.

IV.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје примјена Одлуке о утврђивању постојања услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена од стране надлежних органа кантона, утврђивањем маржи за све врсте брашна, хљеба од брашна житарица, млијека и јестивог уља ("Службене новине Федерације БиХ", број 72/05).

V.

О мјерама непосредне контроле цијена, прописаних овом Одлуком, Влада ће обавијестити Парламент Федерације Босне и Херцеговине у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

VI.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 888/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члана 4. аLINEЈА 7. и 10. Закона о контроли цијена ("Службене новине Федерације БиХ", број 2/95), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници одржаној 23. октобра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПОСТОЈАЊА УСЛОВА ЗА ПРОПИСИВАЊЕ МЈЕРА НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ЦИЈЕНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА КАНТОНА, УТВРЂИВАЊЕМ МАРЖИ ЗА СВЕ ВРСТЕ БРАШНА, ХЉЕБА ОД БРАШНА ЖИТАРИЦА И МЛИЈЕКА

I.

Овом Одлуком Влада Федерације Босне и Херцеговине утврђује постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на подручју Федерације Босне и Херцеговине, као и ближе одређивање услова за прописивање тих мјера од стране надлежних органа кантона за следеће производе:

- **тарифна ознака 1101** - све врсте брашна од меркантилне пшенице намијенене за људску исхрану без обзира на паковање; **тарифна ознака 1905** - све врсте хљеба од брашна житарица од 250 грама па навише (осим пецива и посебних пекарских производа); **тарифна ознака 0401** - млијека (пастеризованог, хомогенизираног и стерилне млијечне маси 1,5%, 2,5%, 2,8% и 3,2%).

II.

У складу са одредбом члана 4. аLINEЈА 7. Закона о контроли цијена Влада Федерације Босне и Херцеговине препоручује кантоналним органима да као мјеру непосредне контроле цијена пропишу утврђивање маржи у трговини (калкулативне цијене) за производе из тачке I. ове Одлуке.

III.

Влада препоручује свим надлежним кантоналним органима да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесу одговарајуће одлуке о висини маржи у трговини код формирања цијена производа из тачке I, тако да veleprodajna и малопродајна маржа може износити највише 8% на набавну цијену.

У циљу провођења ове мјере кантонални органи су дужни предузети све активности предвиђене законом.

IV.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје примјена Одлуке о утврђивању постојања услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена од стране надлежних органа кантона, утврђивањем маржи за све врсте брашна, хљеба од брашна житарица, млијека и јестивог уља ("Службене новине Федерације БиХ", број 72/05).

V.

О мјерама непосредне контроле цијена, прописаних овом Одлуком, Влада ће обавијестити Парламент Федерације Босне и Херцеговине у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

VI.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 888/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.



1163

На основу члана 19. ставак 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 9. ставак 1. Уредбе о вршењу овласти органа Федерације Босне и Херцеговине у господарским друштвима са учешћем државног капитала ("Службене новине Федерације БиХ", број 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 и 15/08), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници, одржаној 23. listopada 2008. године, доноси

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE U PS "VITEZIT" DOO VITEZ

I.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na Odluku Nadzornog odbora, broj NO-53/08 od 25.06.2008. godine kojom se za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" d.o.o. Vitez imenuje VELIMIR DIDAK, dipl. ekonomista.

II.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 889/08
23. listopada 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v. r.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 9. став 1. Уредбе о вршењу овлашћења органа Федерације Босне и Херцеговине у привредним друштвима са учешћем државног капитала ("Службене новине Федерације БиХ", број 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 и 15/08), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници, одржаној 23. октобра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ПС "ВИТЕЗИТ" ДОО ВИТЕЗ

I.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora, broj NO-53/08 od 25.06.2008. godine kojom se za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" d.o.o. Vitez imenuje VELIMIR DIDAK, dipl. ekonomista.

II.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 889/08
23. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s. p.

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 1. Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 i 15/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 23. oktobra 2008. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE U PS "VITEZIT" DOO VITEZ

I.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora, broj NO-53/08 od 25.06.2008. godine kojom se za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" d.o.o. Vitez imenuje VELIMIR DIDAK, dipl. ekonomista.

II.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 889/08
23. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s. r.

1164

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. stav 3. Zakona o pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju sredstava u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 33/81 i 29/90) koji se, u skladu sa članom IX. 5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 23. oktobra 2008. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU NA KORIŠTENJE POKRETNIH STVARI FEDERALNOJ UPRAVI POLICIJE

I.

Federalnoj upravi policije daju se na korištenje pokretne stvari, koje se knjigovodstveno vode u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

II.

Pokretne stvari iz tačke I. ove Odluke, koje se daju na korištenje Federalnoj upravi policije, taksativno su navedene u Listama stalnih sredstava, sitnog inventara u upotrebi i zaliha materijala i sitnog inventara, koje se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio.

III.

Pokretne stvari iz tačke I. ove Odluke iskknjižit će se iz knjigovodstvene evidencije Federalnog ministarstva, a uknjižiti u knjigovodstvenu evidenciju Federalne uprave policije, u skladu sa važećim propisima, a u iznosima kako slijedi:

1. Stalna sredstva
 - nabavna vrijednost 12.334.244,93 KM,
 - ispravka vrijednosti 9.111.372,35 KM,
 - sadašnja vrijednost 3.222.872,58 KM.
2. Sitni inventar u upotrebi 999.280,15 KM.
3. Zaliha materijala i sitnog inventara 687.617,79 KM.

IV.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalna uprava policije, svako u okviru svoje nadležnosti, o čemu su dužni pismeno izvijestiti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Херцеговине, на 74. сједници одржаној 23. октобра 2008. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШАВАЊУ КРАТКОГ КОДА 1265 ТЕЛЕФОНСКИМ БРОЈЕМ ХИТНЕ СЛУЖБЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I.

Проглашава се кратки код 1265 "СОС телефон за жртве насиља у породици у Федерацији Босне и Херцеговине" телефонским бројем хитне службе.

II.

Носилац хитне службе из тачке I. ове Одлуке је Gender Центар Федерације Босне и Херцеговине, као корисник телефонског броја 1265, на основу Дозволе за кориштење телефонских бројева број ТД-9-638/08 коју је издала Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине.

III.

За реализовање ове Одлуке задужују се Федерално министарство промета и комуникација, ЈП "БХ Telecom" д.д. Сарајево и Gender Центар Федерације Босне и Херцеговине, свако у оквиру своје надлежности.

IV.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 900/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници одржаној 23. октобра 2008. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШАВАЊУ КРАТКОГ КОДА 1265 ТЕЛЕФОНСКИМ БРОЈЕМ ХИТНЕ СЛУЖБЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I.

Проглашава се кратки код 1265 "СОС телефон за жртве насиља у породици у Федерацији Босне и Херцеговине" телефонским бројем хитне службе.

II.

Носилац хитне службе из тачке I. ове Одлуке је Gender Центар Федерације Босне и Херцеговине, као корисник телефонског броја 1265, на основу Дозволе за кориштење телефонских бројева број ТД-9-638/08 коју је издала Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине.

III.

За провођење ове Одлуке задужују се Федерално министарство промета и комуникација, ЈП "БХ Telecom" д.д. Сарајево и Gender Центар Федерације Босне и Херцеговине свако у оквиру своје надлежности.

IV.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 900/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.

1169

На основу члана 19. ставак 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 9. ставак 1. Уредбе о вршењу овласти органа Федерације Босне и Херцеговине у пословима друштвима са учешћем државног капитала ("Службене новине Федерације БиХ", број 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 и 15/08), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници, одржаној 23. listopada 2008. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ СUGЛАСНОСТИ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ "BH - GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

I.

Даје се сагласност Надзорном одбору "BH-Gas" д.о.о. Сарајево за именовање АЛМИРА БЕЉАРЕВИЋА, дипл. правника, за рavnателја "BH-Gas" д.о.о. Сарајево.

II.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 901/08
23. listopada 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, в. р.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 9. став 1. Уредбе о вршењу овлашћења органа Федерације Босне и Херцеговине у привредним друштвима са учешћем државног капитала ("Службене новине Федерације БиХ", број 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 и 15/08), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници, одржаној 23. октобра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE DIREKTORA

I.

Даје се сагласност Надзорном одбору "BH-Gas" д.о.о. Сарајево за именовање АЛМИРА БЕЉАРЕВИЋА, дипл. правника, за директора "BH-Gas" д.о.о. Сарајево.

II.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 901/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 9. став 1. Уредбе о вршењу овлашћења органа Федерације Босне и Херцеговине у привредним друштвима са учешћем државног капитала ("Службене новине Федерације БиХ", број 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 и 15/08), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 74. сједници, одржаној 23. октобра 2008. године, доноси

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU
"BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
ZA IMENOVANJE DIREKTORA****I.**

Daje se saglasnost Nadzornom odboru "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje ALMIRA BEČAREVIĆA, dipl. pravnik, za direktora "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 901/08

23. oktobra 2008. godine

Sarajevo

Premijer

dr. **Nedžad Branković**, s. r.

1170

Na temelju članka 33. stavak. 3. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i članka 20. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07 i 27/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici održanoj 29. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU**O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2008.
GODINU SA FEDERALNOG MINISTARSTVA
PROMETA I KOMUNIKACIJA NA FEDERALNO
MINISTARSTVO FINACIJA- FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA****I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/07 i 27/08) sa Razdjela 18. Glava 1801. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na Razdjel 16. Glava 1601. Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

II.

Preraspodjela sredstva iz točke I. ove Odluke vrši se na slijedeći način:

- 1) U Razdjelu 18. Glava 1801. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija umanjuje se pozicija:
ek.kod. 821200 - "Nabavka građevina-izgradnja pristaništa i marine u Neumu", u iznosu od 500.000,00 KM.
- 2) U Razdjelu 16. Glava 1601 Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija povećava se pozicija:
ek.kod. 614100 - "Transfer nižim nivoima vlasti" u iznosu od 500.000,00 KM.

III.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 908/08

29. listopada/oktobra 2008. godine

Sarajevo

Premijer

dr. **Nedžad Branković**, v. r.

1171

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici održanoj 29. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU**O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2008. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA
REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA, ZA III. KVARTAL
2008. GODINE****I.**

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/07 i 27/08) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 83.324,00 KM, za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za III. kvartal 2008. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke će biti isplaćena sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu.

III.

Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 911/08

29. listopada/oktobra 2008. godine

Sarajevo

Premijer

dr. **Nedžad Branković**, v. r.

1172

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 397/07 od 20.06.2007. godine, V broj 497/07 od 27.07.2007. godine i V broj 189/08 od 28.02.2008. Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje temeljnog kapitala - dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo V broj 504/08 od 29.05.2008. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o prihvatanju ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje temeljnog kapitala - dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo V broj 852/08 od 15. 10. 2008. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 75. sjednici održanoj 29. oktobra 2008. godine, donijela

ODLUKU**O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG PONUDAČA I ODABIRU
STRATEŠKOG PARTNERA ZA DOKAPITALIZACIJU
JP B&H AIRLINES D.O.O. SARAJEVO****I.**

Prihvata se Izvještaj Komisije za realizaciju aktivnosti u iznalaženju strateškog partnera za dokapitalizaciju JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo o vrednovanju i rangiranju ponuda.

II.

Za najuspješnijeg ponuđača proglašava se kompanija TURKISH AIRLINES, TURSKA, te se ista proglašava

Na osnovu člana 50. st. 3. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, na 74. sjednici, održanoj 23. oktobra 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKE BOLNIČKE MOSTAR

I.

U Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar imenuju se slijedeći članovi:

1. ANTON VIDAČAK, član, Hercegovačko-neretvanski kanton;
2. SEAD KAJTAZ, član, Hercegovačko-neretvanski kanton;
3. ANTE IVANKOVIĆ, član, Hercegovačko-neretvanski kanton.

II.

Mandat članova iz tačke I. ovog Rješenja traje do isteka mandata članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 221/2006 od 11.05.2006. godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 881/08
23. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. **Nedžad Branković**, s. p.

Na osnovu člana 50. st. 3. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, na 74. sjednici, održanoj 23. oktobra 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

I.

U Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar imenuju se slijedeći članovi:

1. ANTON VIDAČAK, član, Hercegovačko-neretvanski kanton;
2. SEAD KAJTAZ, član, Hercegovačko-neretvanski kanton;
3. ANTE IVANKOVIĆ, član, Hercegovačko-neretvanski kanton.

II.

Mandat članova iz tačke I. ovog Rješenja traje do isteka mandata članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 221/2006 od 11.05.2006. godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 881/08
23. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. **Nedžad Branković**, s. r.

1178

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici održanoj 23. oktobra 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DVA ČLANA ISPRED VLADE FEDERACIJE BiH U KOMISIJU ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

I.

U Komisiju za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja ispred Vlade Federacije BiH imenuju se:

1. MUHAMED ADANALIĆ - pomoćnik sekretara Vlade FBiH, i
2. OLGA HALLECKER, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za programiranje razvoja, član sindikata.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 882/08
23. oktobra/listopada 2008. godine
Sarajevo Premijer
dr. **Nedžad Branković**, s. r.

1179

Na temelju članka 50. st. 2. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, na 74. sjednici, održanoj 23. listopada 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

U Upravni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se slijedeći članovi:

1. SUAD ČAUŠEVIĆ, ispred uposlenih Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,
2. MIOMIR STOJANOVIĆ, ispred uposlenih Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,
3. VESNA ŽULJEVIĆ-SERTIĆ, ispred Federalnog ministarstva zdravstva.

II.

Mandat članova iz tačke I. ovog Rješenja traje do isteka mandata članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 316/06 od 08.06.2006. godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 884/08
23. listopada 2008. godine
Sarajevo Premijer
dr. **Nedžad Branković**, v. r.

Na osnovu člana 50. st. 2. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), Vlada

Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог федералног министра здравства, на 74. сједници, одржаној 23. октобра 2008. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I.

У Управни одбор Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине именују се слиједећи чланови:

1. СУАД ЧАУШЕВИЋ, испред упослених Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине,
2. МИОМИР СТОЈАНОВИЋ, испред упослених Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине,
3. ВЕСНА ЖУЉЕВИЋ-СЕРТИЋ, испред Федералног министарства здравства.

II.

Мандат чланова из тачке I. овог Рјешења траје до истека мандата чланова Управног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине, именованих Рјешењем Владе Федерације Босне и Херцеговине В број 316/06 од 08.06.2006. године.

III.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 884/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.

На основу члана 50. ст. 2. и 6. Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", број 29/97), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог федералног министра здравства, на 74. сједници, одржаној 23. октобра 2008. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I.

У Управни одбор Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине именују се слиједећи чланови:

1. СУАД ЧАУШЕВИЋ, испред упослених Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине,
2. МИОМИР СТОЈАНОВИЋ, испред упослених Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине,
3. ВЕСНА ЖУЉЕВИЋ-СЕРТИЋ, испред Федералног министарства здравства.

II.

Мандат чланова из тачке I. овог Рјешења траје до истека мандата чланова Управног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине, именованих Рјешењем Владе Федерације Босне и Херцеговине В број 316/06 од 08.06.2006. године.

III.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 884/08
23. октобра 2008. године
Сарајево

Премијер
др **Неџад Бранковић**, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA

1180

На основу члана 56. и члана 70. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05) и Одлуке о начину образовања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе ФБиХ и руководијелја федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", број 80/07, 84/07 и 6/08), федерални министар финансија - финансија доноси

РЈЕШЕЊЕ

О FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZRADU EKONOMSKO-FISKALNOG PROGRAMA 2008. GODINE

1. Formira se Komisija za izradu Ekonomsko-fiskalnog programa 2008. godine u slijedećem sastavu:
 1. EMIR SILAJDŽIĆ - predsjednik Komisije;
 2. HAJRUDIN HADŽIMEHANOVIĆ - član;
 3. TIHOMIR ČURAK - član;
 4. ENVER TREPIĆ - član.
2. Komisija iz тачке 1. dispozitiva ovog Rješenja ima задатке који се односе на припрему: 1. Ekonomskog pregleda koji obuhvata slijedeća poglavlja sa pripadajućim tabelama: Ekonomski razvoj u prethodnom periodu i Srednjoročni makroekonomski scenarij, 2. Pregleda javnih finansija koje obuhvataju slijedeća poglavlja sa pripadajućim tabelama: Bilans i dugovanje Vlade FБиХ, Kvalitet javnih finansija i Institucionalne karakteristike javnih finansija i 3. Ciljeva strukturalnih reformi sa slijedećim poglavljem: Finansijski sektor.
3. Rok za izvršenje задатка из тачке 2. dispozitiva ovog Rješenja je 30 dana od дана доношења Rješenja.
4. Komisija iz тачке 1. dispozitiva ovog Rješenja je дужна по извршењу задатка сачинити извјештај о свом раду и исти доставити руководиоцу органа, а председник Комисије дужан је доставити и приједлог за утврђивање висине накнаде за сваког члана Комисије понаособ.
5. За учешће у раду Комисије њеним члановима из тачке 1. dispozitiva ovog Rješenja pripada накнада, чија висина ће се утврдити посебним актом за сваког члана Комисије понаособ у складу са Одлуком о начину образовања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе ФБиХ и руководијелја федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", број 80/07, 84/07 и 6/08), а уколико Комисија послове и радне задатке за које је задужена буде обављала послије редовног радног времена.
6. Ovo Rješenje objavit će se u "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 07-49-5792/08
21. октобра/листопада 2008. године
Сарајево

Министар
Вјекослав Бевода, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

1181

На основу члана 70. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05) и члана 46. Уредбе о врсти, садржају, означавању и чувању, контроли и nostrifikaciji инвестиционо-техничке документације ("Службене новине Федерације БиХ", број 88/07), федерални министар доноси

RJEŠENJE**O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
STRUČNOG ODBORA ZA POSLOVE
NOSTRIFIKACIJE INOZEMNE
INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE****I.**

U Rješenju o imenovanju Stručnog odbora za poslove nostrifikacije inozemne investiciono-tehničke dokumentacije broj 05-02-2-222/08 od 04.03.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/08) u tački I. stav 1. iza podtačke 8) dodaje se nova podtačka 9) koja glasi: IGOR DIZDAR, dipl. ing. arh., imenuje se za tehničkog sekretara Stručnog odbora.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-222-5/08

24. oktobra/listopada 2008. godine

Ministar

Sarajevo

mr. sc. **Salko Obhodaš**, s. r.

**FEDERALNO MINISTARSTVO ZA
PITANJA BRANITELJA I INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNO
MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I
INVALIDA ODBRAMBENO-
OSLOBODILAČKOG RATA****1182**

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 5. 6. i 9. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07) i Odluke o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta "Transfer za podršku izgradnje započetih a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/08), federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata donosi

ODLUKU**O RASPODJELE SREDSTAVA BUDŽETA
MINISTARSTVA ZA 2008. GODINU IZ KAPITALNOG
GRANTA "TRANSFER ZA PODRŠKU IZGRADNJE
ZAPOČETIH A NEIZGRAĐENIH OBJEKATA
BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA"****I.**

Iz Budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/07 i 27/08), odobrava se podrška u sufinansiranju kolektivne stambene izgradnje boračkih populacija u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 KM kako slijedi:

R.br.	Korisnik	Sjedište	Kanton	Iznos KM
1.	Ministarstvo branitelja	Orašje	Posavski	150.000,00
2.	Uprava za pitanja branitelja	Livno	Kanton 10	300.000,00
3.	Ministarstvo branitelja	Grude	Zapadno-hercegovački	150.000,00

R.br.	Korisnik	Sjedište	Kanton	Iznos KM
4.	Ministarstvo za pit.boraca....	Zenica	Zeničko-dobojski	500.000,00
5.	Ministarstvo za pit.boraca....	Bihać	Unsko-sanski	350.000,00
6.	Uprava za bor.inv.zaštitu	Travnik	Srednjobosanski	350.000,00
	Ukupno			1.800.000,00

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke dodijelit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 32. pozicija "Transfer za podršku izgradnje započetih a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica", ekonomski kod 615100 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/07 i 27/08).

III.

Odobrena sredstva iz tačke I. ove Odluke bit će uplaćena kantonalnim ministarstvima i upravama za boračka pitanja u korist računa budžetskih sredstava kantona:

Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Srednjobosanskog i Kantona 10, sa naznakom specifičnih kodova koji definiraju namjenu.

IV.

Korisnici sredstava iz tačke I. ove Odluke su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji definiraju javne nabavke kao i sa postojećim propisima kantona koji definiraju ovakve namjene, te da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka projekta.

Ukoliko u toku 2008. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava iz ove Odluke dostavlja izvještaj ovom Ministarstvu o utrošku dijela sredstava do 15.01. naredne godine, uz adekvatno valjano obrazloženje i dokaze, te rokovima utroška i preostalog dijela sredstava.

V.

Sektor za finansije, budžet i informacijske poslove ovog Ministarstva će vršiti kontrolu namjenskog utroška sredstava na osnovu dostavljenih izvještaja od strane korisnika, a po potrebi i neposredno kod korisnika ovih sredstava.

VI.

Medusobni odnosi Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i korisnika iz ove Odluke bit će regulisani Ugovorom potpisanim od strane ovlaštenih lica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata /Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i korisnika iz ove Odluke.

VII.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za finansije, budžet i informacijske poslove Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-SM-14-4704/08
27. oktobra/listopada 2008. godine
Sarajevo

Ministar
Zahid Crnkčić, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

1183

Na temelju članka 7., a vezano za članak 3. točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), donosim

RJEŠENJE

1. Utemeljuje se Povjerenstvo u postupku javne nabave usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, sukladno odlukama, broj 06-22-2878/08-2, 06-22-2878/08-3, 06-22-2878/08-4, 06-22-2878/08-5 od 17.10.2008. godine.
2. Povjerenstvo za nabavu radi u sastavu:
 1. IVICA UDOVIČIĆ, predsjedavajući
 2. BISERA HOTIĆ, član
 3. JASMINA DIZDAREVIĆ, član
 Za tajnika Povjerenstva za nabavu imenuje se KRUNOSLAV ŠETKA.
3. Povjerenstvo za nabavu djeluje u ime ugovornog tijela i u granicama Zakonom danog ovlaštenja, od dana donošenja ovog Rješenja do okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavu koje joj u pismenoj formi povjeri ugovorno tijelo ili do donošenja odluke o prekidu postupka javne nabave.
4. Članovima Povjerenstva za rad pripada naknada koja će se utvrditi posebnim rješenjem.
5. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 06-22-2878/08-6

17. listopada/oktobra 2008. godine Ministar
Sarajevo dr. sc. **Nevenko Herceg**, v. r.

1184

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), tačke IV i V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodioca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 6/08), ministar Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi

RJEŠENJE

I.

Imenuje se Komisija za izradu radne verzije Zakona o zaštiti prirode u sastavu:

1. AZRA KORAČ-MEHMEDOVIĆ, predsjednik
2. TOMISLAV LUKIĆ, član
3. SENKA BARUDANOVIĆ, član
4. JAKOV PEHAR, član
5. KASEMA ČATOVIĆ, član
6. RASIM TIRO, član
7. IVICA UDOVIČIĆ, član

II.

Zadatak Komisije je da napravi radnu verziju Zakona o zaštiti prirode.

Rok za izradu radne verzije Zakona je 30 dana od datuma primanja rješenja.

III.

Članovi Komisije za obavljani posao imaju pravo na naknadu, a na prijedlog predsjednika Komisije, o čemu će konačnu odluku donijeti rukovodilac organa posebnim rješenjem.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02-855/08

21. oktobra/listopada 2008. godine Ministar
Sarajevo dr. sc. **Nevenko Herceg**, s. r.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 96/06 i 56/07) i člana 30. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) a u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 67/08), direktor Federalne uprave policije donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

I.

U Komisiju za provođenje postupaka javnih nabavki imenuje se:

1. OLGICA KARALIĆ, predsjednik
2. IVAN TRTANJ, član
3. ALMAS PELJTO, član
4. MUNEVERA DŽAFIĆ, sekretar

II.

Zadatak Komisije je da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provede četiri konkurentska zahtjeva za dostavljanje ponuda, i to za:

- čistovni material,
- špediterske usluge,
- štamparske usluge i
- HTZ oprema

III.

Komisija će nakon okončanja postupaka nabavke u smislu člana 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH, sačiniti zapisnik, te dati preporuku direktoru Federalne uprave policije o dodjeli ugovora za svaki provedeni postupak, kao i Izvještaj o radu.

IV.

Komisija djeluje od dana njenog imenovanja do okončanja svih poslova vezanih za navedenu nabavku ili do donošenja Odluke o prekidu postupka/postupaka nabavke.

V.

Za učešće u radu Komisije, predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije pripada naknada u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i visine naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 6/08), o čemu će se donijeti posebno rješenje.

VI.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 09-10/1-14-2-4002 Direktor
27. oktobra/listopada 2008. godine Glavni generalni inspektor
Sarajevo **Zlatko Miletić**, s. r.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Komisija za vrijednosne papire, temeljem čl. 11., čl. 12. toč. 2., 18. i 32. i čl. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04), a shodno odredbama Zakona o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98 i 36/98), na 211. sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine, donosi

2. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Broj 04-19-608/08 Komisije za vrijednosne papire
24. listopada/oktobra 2008. godine Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo mr. **Hasan Čelam**, v. r.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 11. i 12., a u vezi sa članom 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i člana 22. stav 1. tačka 4. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim osobama i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/04, 10/05, 68/05 i 65/06), postupajući po zahtjevu za ukidanje dozvole pravnoj osobi za obavljanje dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima, podnesenom od strane društva Hypo Alpe-Adria-Vrijednosnice d.o.o. Sarajevo, kojeg zastupa privremeni direktor Lana Mujanović, na 211. sjednici održanoj 24. oktobra 2008. godine, donijela je

RJEŠENJE

- UKIDA SE DOZVOLA društvu Hypo Alpe-Adria- Vrijednosnice d.o.o. Sarajevo, na vlastiti zahtjev, za obavljanje dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 04-19-353/04 od 15.06.2004.godine.
- Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Broj 04/3-19-499/08 Komisije za vrijednosne papire
24. oktobra/listopada 2008. godine Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo mr. **Hasan Čelam**, s. r.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu čl. 11. i 12., a u vezi sa čl. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), te čl. 11. Pravilnika o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/99, 4/05, 18/08), postupajući po prijavi za brisanje iz Registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije, podnesene od strane društva "ARMATURE" d.o.o. Čapljinina koga zastupa direktor Pero Pažin, na 211. sjednici održanoj 24. oktobra 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

- BRIŠE SE, emitent "ARMATURE" d.d. Čapljinina, iz Registra emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, upisan po Rješenju Komisije broj 03-19-464/01 od 27.6.2002. godine pod registarskim brojem 01-408-703.
- Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Broj 03/2-19-498/08 Komisije za vrijednosne papire
24. oktobra/listopada 2008. godine Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo mr. **Hasan Čelam**, s. r.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu čl. 11. i 12., a u vezi sa čl. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), te čl. 11. Pravilnika o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire

Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/99, 4/05 i 18/08), postupajući po službenoj dužnosti za brisanje iz Registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije, na 211. sjednici održanoj 24. oktobra 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

- BRIŠE SE, emitent Tvornica šibica "Dolac" d.d. Travnik Dolac na Lašvi, iz Registra emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, upisan po Rješenju Komisije broj 03-19-232/03 od 12.6.2003. godine pod registarskim brojem 01-583-1164.
- Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Broj 03/2-19-497/08 Komisije za vrijednosne papire
24. oktobra/listopada 2008. godine Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo mr. **Hasan Čelam**, s. r.

Na osnovu čl. 11. i 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04), člana 101. Zakona o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98 i 36/99) i člana 9. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja, obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim licima i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/04, 10/05, 68/05 i 65/06), na zahtjev Lane (Safeta) Mujanović, na 211. sjednici održanoj 24. oktobra 2008. godine, donijela je odluku da se izda

DOZVOLA

ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH I DILERSKIH POSLOVA U PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

- LANI (Safeta) MUJANOVIĆ, rođenoj 1981. godine u Sarajevu stalno nastanjenoj u Sarajevu na adresi Humska 71., koja je stručni ispit za sticanje dozvole položila dana 16.11.2005. godine, dozvoljava se obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima, koje poslove može obavljati isključivo kao uposlenik pravne osobe kojoj je Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine izdala dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima.
- Dozvola stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Broj 04/3-19-485/08 Komisije za vrijednosne papire
24. oktobra/listopada 2008. godine Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo mr. **Hasan Čelam**, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06), zatim člana 5. i 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 6/08), direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

I.

Imenuje se Komisija za provođenje postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva sa objavom za nabavku reagenasa za

određivanje prisustva virusa u uzorcima krompira ELISA testom za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, u sljedećem sastavu:

1. MINELA OMANOVIĆ - predsjedavajući,
2. ZLATKA ALIĆ - član,
3. NIJAZ SULJIĆ - član.

II.

Za predsjedavajuću Komisije imenuje se Minela Omanović, koja usmjerava rad Komisije i osigurava poštivanje odredaba Zakona i Uputstva.

III.

Predsjedavajuća Komisije će odrediti jednog člana Komisije koji će obavljati administrativne poslove za Komisiju, pripremati zapisnike sa sastanaka Komisije, izvještaj o radu Komisije i druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući Komisije.

IV.

Imenovane osobe dužne su u provođenju postupka javne nabavke postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06).

V.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude, sačini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisan Zakonom o javnim nabavkama BiH, provedbenim propisima i općim aktima iz oblasti javne nabavke.

VI.

Za rad i angažovanje na navedenim poslovima predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 6/08), o čemu će se donijeti posebno rješenje.

VII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH."

Broj 03-50-1288-1/08

22. oktobra/listopada 2008. godine

Direktor

Sarajevo

mr. sci. **Mustafa Đelilović**, s. r.

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO/AVIJACIJU

Na osnovu člana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br.10-1-02-1-288-1/05 od 11. maja 2005. godine, tačke III. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07), na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija br. 06-14-194/08 - A.H od 14. januara 2008. godine i Rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Imenuje se Komisija za provođenje ponovljenog otvorenog postupka za nabavku usluge izvedbe građevinskih radova za navigacijski uređaj VOR na lokaciji Lisovo Brdo za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo/Federalne direkcije

za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, u sljedećem sastavu:

1. AMIR DŽEKO, predsjednik Komisije, FED CAD
2. ZARFA MURTIĆ, član FED CAD
3. BOJANA RADIVOJEVIĆ, član FED CAD
4. ANA CVITANOVIĆ, administrativno-tehničko lice, FED CAD.

Član 2.

Imenovana lica iz člana 1. ovog Rješenja dužna su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sačini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisati članom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvještaj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

Član 4.

Rok za izvršenje zadataka iz člana 3. je 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.

Član 5.

Ovlaštenja Komisije za izvršenje zadataka iz člana. 3. ovog Rješenja su:

- direktna korespondencija sa ponuđačima vezano za pojašnjenja ponuda/zahtjeva, sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika radnog tijela,
- ovlaštenja za pregovaranje.

Član 6.

Članovi i njihovi zamjenici iz člana 1. ovog Rješenja dužni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuđače koja je sastavni dio ovog Rješenja, a u skladu si Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 7.

Naknadu za rad članovima Komisije i administrativno-tehničkom licu za organizaciju i provođenje postupka nabavke usluge izvedbe građevinskih radova za navigacijski uređaj VOR na lokaciji Lisovo Brdo za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, će isplatiti FED CAD na osnovu posebnog rješenja direktora FED CAD, a u skladu sa tačkom V. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe.

Član 8.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 10-1-27-63-2798-1/08

24. oktobra/listopada 2008. godine

Direktor

Mostar

Amadeo Mandić, s. r.



Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 1. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04), Odluke o delegiranju funkcija entitetskim direkcijama iz oblasti izdavanja

dozvola i vazduhoplovne medicine, aerodroma, aerodromskih službi i objekata, izdavanja potvrda vazdušnom operatoru, odobravanje letova, sigurnosti civilnog vazduhoplovstva i vazduhoplovne statistike ("Službeni glasnik BiH", broj 28/04), člana 41. i 46. Pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama i ovlaštenjima kontrolora vazdušnog saobraćaja ("Službeni glasnik BiH", broj 16/04), te Rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, a na osnovu podnesene prijave kandidata Siniša Čubraković, Lejla Hasić, Fuad Gegić, Zlatan Smajlović, Dario Vinković i Angijad Mešid (CKZP Sarajevo) za polaganje ispita za sticanje **dozvole kontrolora vazdušnog saobraćaja i upis ovlaštenja/odobrenja ADI/AIR/GMC (Aerodrome Control Instrument/Air Control/Ground Movement Control) LQ Sarajevo**, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISPITA ZA STICANJE DOZVOLE KONTROLORA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA I UPIS OVLAŠTENJA/ODOBRENJA ADI/AIR/GMC LQ SARAJEVO

1. U cilju provođenja ispita za sticanje dozvole kontrolora vazdušnog saobraćaja i upis ovlaštenja/odobrenja ADI/AIR/GMC LQ Sarajevo, formira se Komisija u sastavu:
 1. ENES MUJEZINović, predsjednik
 2. NEDŽAD TINJAK, instruktor, član
 3. MIRSAD HADŽIALIĆ, instruktor, član
2. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će gđa MAHIRA- KRIVOŠIĆ TANASIĆ.
3. Komisija će sa kandidatom utvrditi vrijeme i mjesto polaganja ispita.
4. Komisija će izvještaj o rezultatima provedenog ispita i ispitni materijal dostaviti Sektoru za bezbjednost zračnog prometa i sigurnost FED CAD u roku od 7 dana nakon provedenog ispita.
5. Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo-Federalna direkcija za civilnu avijaciju snosi troškove organizacije i provođenja ispita.
6. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 10-2-27-61-2789-1/08
23. oktobra/listopada 2008. godine

Direktor
Amadeo Mandić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11. maja 2005. godine, tačke III. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07), na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija br. 06-14-259/08 - A.H od 16. januara 2008. godine i Rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Imenuje se Komisija za provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci rezervnih komponenti i sklopa za DVOR za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar /Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo u sljedećem sastavu:

1. ARPAD SALAI, predsjednik Komisije, FED CAD

2. PETAR OBRADOVIĆ, član FED CAD
3. BOJANA RADIVOJEVIĆ, član FED CAD
4. ANA CVITANOVIĆ, tehničko lice FED CAD

Član 2.

Imenovana lica iz člana 1. ovog Rješenja dužna su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahitjeve, sačini zapisnik o otvaranju ponuda/zahitjeva, ocijeni prispjele ponude/zahitjeve i sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisan članom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvještaj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

Član 4.

Rok za izvršenje zadataka iz člana 3. je 01.12.2008. godine.

Član 5.

Ovlaštenja Komisije za izvršenje zadataka iz člana 3. ovog Rješenja su:

- direktna korespondencija sa ponuđačima vezano za pojašnjenja ponuda/zahitjeva sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika radnog tijela,
- ovlaštenja za pregovaranje.

Član 6.

Članovi i njihovi zamjenici iz člana 1. ovog Rješenja dužni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuđače koja je sastavni dio ovog Rješenja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 10-1-27-63-2818-3/08
27. oktobra/listopada 2008. godine
Mostar
Direktor
Amadeo Mandić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11. maja 2005. godine, tačke III Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07), na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija br. 06-14-259/08 - A.H od 16. januara 2008. godine i Rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Imenuje se Komisija za provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluge servisiranja radionavigacijskog uređaja VOR/DME na Međunarodnom aerodromu Tuzla za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Tuzla Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, u sljedećem sastavu:

1. ŠERIF SALKIĆ, predsjednik Komisije, FED CAD

2. MEHMED SMAJIĆ, član FED CAD
3. BOJANA RADIVOJEVIĆ, član FED CAD
4. ANA CVITANOVIĆ, tehničko lice FED CAD

Član 2.

Imenovana lica iz člana 1. ovog Rješenja dužna su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sačini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisan članom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvještaj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

Član 4.

Rok za izvršenje zadataka iz člana 3. je 31.12.2008. godine.

Član 5.

Ovlaštenja Komisije za izvršenje zadataka iz člana 3. ovog Rješenja su:

- direktna korespondencija sa ponuđačima vezano za pojašnjenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika radnog tijela,
- ovlaštenja za pregovaranje.

Član 6.

Članovi i njihovi zamjenici iz člana 1. ovog Rješenja, dužni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuđače koja je sastavni dio ovog Rješenja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 10-1-27-63-2816-4/08

27. oktobra/listopada 2008. godine

Mostar

Direktor

Amadeo Mandić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11. maja 2005. godine, tačke III. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07 i 6/08) i Rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Imenuje se Komisija, za provođenje postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku uredskih stolica za potrebe Centra, kontrole zračnog prometa Mostar i ured FED CAD u Mostaru/ Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo, u sljedećem sastavu:

1. BOJANA RADIVOJEVIĆ, predsjednik Komisije,
2. ARPAD SALAI, član,
3. MIRELA IDRIZOVIĆ, član
4. ANA CVITANOVIĆ, tehničko lice.

Član 2.

Imenovana lica iz člana 1. ovog Rješenja dužna su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sačini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisan članom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvještaj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

Član 4.

Rok za izvršenje zadataka iz člana 3. je 01.12.2008.godine.

Član 5.

Ovlaštenja Komisije za izvršenje zadataka iz člana 3. ovog Rješenja su:

- direktna korespondencija sa ponuđačima vezano za pojašnjenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika Komisije,
- ovlaštenja za pregovaranje.

Član 6.

Članovi i njihovi zamjenici iz člana 1. ovog Rješenja dužni su potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuđače koja je sastavni dio ovog Rješenja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 10-1-27-63-2573-3/08

29. oktobra/listopada 2008. godine

Mostar

Direktor

Amadeo Mandić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11. maja 2005. godine, tačke III. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07 i 6/08) i Rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 05. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Imenuje se Komisija za provođenje postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku UPS-ova za radio lokaciju Udrič za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar/ Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo, u sljedećem sastavu:

1. ARPAD SALAI, predsjednik Komisije,
2. PETAR OBRADOVIĆ, član
3. BOJANA RADIVOJEVIĆ, član,
4. ANA CVITANOVIĆ, tehničko lice.

Član 2.

Imenovana lica iz člana 1. ovog Rješenja dužna su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i

Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sačini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisan članom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvještaj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

Član 4.

Rok za izvršenje zadataka iz člana 3. je 01.12.2008. godine.

Član 5.

Ovlaštenja Komisije za izvršenje zadataka iz člana 3. ovog Rješenja su:

- direktna korespondencija sa ponuđačima vezano za pojašnjenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjeru dokumenata, potpisanih od strane predsjednika Komisije,
- ovlaštenja za pregovaranje.

Član 6.

Članovi i njihovi zamjenici iz člana 1. ovog Rješenja dužni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuđače koja je sastavni dio ovog Rješenja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 10-1-27-63-2817-2/08

30. oktobra/listopada 2008. godine
Mostar

Direktor
Amadeo Mandić, s. r.

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Temeljem članka 10. Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), st. 8. i 10. članka 17. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05) i članka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU GLASOVA ČLANOVA ZAŠTITNOG FONDA FEDERACIJE BiH U 2008. GODINI

I.

U Odluci o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2008. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/08), u točki II broj "29" zamjenjuje se brojem "30".

II.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 1.0.-021-1515-3/08
13. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stručnog savjeta
mr. **Zaim Hečo, v. r.**

Na osnovu člana 10. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), st. 8. i 10. člana 17. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05) i člana 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU GLASOVA ČLANOVA ZAŠTITNOG FONDA FEDERACIJE BiH U 2008. GODINI

I.

U Odluci o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2008. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/08), u tački II broj "29" zamjenjuje se brojem "30".

II.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 1.0.-021-1515-3/08
13. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stručnog savjeta
mr. **Zaim Hečo, s. r.**

Temeljem članka 10. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), st. 2., 3. i 4. članka 17. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), i članka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BiH U 2008. GODINI

I.

U Odluci o utvrđivanju doprinosa Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/08), u točki II riječi: "2.631.978 KM" zamjenjuju se riječima: "3.817.328 KM".

II.

U točki III riječi: "96.173 KM" zamjenjuju se riječima: "132.239 KM".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Društvu koje je dobilo odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila u 2008. godini utvrđuje se doprinos u iznosu od 66.119 KM".

III.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 1.0.-021-1515-2/08
13. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stručnog savjeta
mr. **Zaim Hečo, v. r.**

Na osnovu člana 10. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), st. 2., 3. i 4. člana 17. Zakona o osiguranju od

odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), i člana 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BIH U 2008. GODINI

I.

U Odluci o utvrđivanju doprinosa Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/08), u tački II riječi: "2.631.978 KM" zamjenjuju se riječima: "3.817.328 KM".

II.

U tački III riječi: "96.173 KM" zamjenjuju se riječima: "132.239 KM".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Društvu koje je dobilo odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila u 2008. godini utvrđuje se doprinos u iznosu od 66.119 KM".

III.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 1.0.-021-1515-2/08
13. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednik
Stručnog savjeta
mr. **Zaim Hećo**, s. r.

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA/TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

Imajući u vidu da je rijeka Sava u prometnoj politici Europske unije definirana kao transnacionalna osa i da je prirodno sastavni dio (pritoka) transnacionalne ose Dunav, ranije uspostavljene kao Koridor VII;

Uvažavajući značaj rijeke Save i iskazane volje zemalja potpisnica (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija) Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, te uspostava Savskog povjerenstva;

Imajući u vidu obvezu Bosne i Hercegovine da prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU (usaglašen Prijedlog) ispuni obveze prema Sporazumu o razvitku prometne infrastrukture u jugoistočnoj Europi i razvitka "Temeljne mreže" u što spada i rijeka Sava;

Imajući u vidu značaj ekonomičnog prometa rijekom Savom za društveni i ekonomski razvitak Bosne i Hercegovine, postojećih luka, kao i Odluku Vijeća ministara BiH o međunarodnom statusu Luke Brčko;

Uvažavajući potrebu reguliranja i sigurnosti plovidbe, jačanja sustava upravljanja vodama, uspostave trgovinskih odnosa, povoljnijeg pristupa tržištu, zaštite ekonomskih interesa, okolinske zaštite, prometne konkurencije,

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, dana 25.03.2008. godine u Sarajevu, zaključili su

SPORAZUM¹

O ZAJEDNIČKOM FINANCIRANJU PROJEKTA "OBILJEŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE"

(Predmet)

Članak 1.

Ovim sporazumom uređuje se pravni i administrativno-tehnički okvir zajedničkog financiranja i upravljanja projektom "Obilježavanje plovnoг puta rijeke Save" (u daljnjem tekstu: Projekt), između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Potpisnice).

(Opis Projekta)

Članak 2.

Projekt se odnosi na obnovu sustava obilježavanja plovnoг puta rijeke Save od rkm 207 do rkm 335 (obje obale) i od rkm 175 do rkm 207 (desna obala); kao i rijeke Une od rkm 5 do rkm 15 i obuhvata slijedeće prioritetne aktivnosti:

1. Krčenje lokacija i postavljanje novih kilometarskih oznaka na postojeće lokacije;
2. Postavljanje plovnih oznaka za dnevnu plovidbu;
3. Krčenje lokacija i postavljanje obalnih oznaka za dnevnu plovidbu;
4. Opremanje obalnih i plovnih oznaka za noćnu plovidbu;
5. Pirotehnička provjera i razminiranje projektom predviđenih lokacija (po potrebi).

(Procedura nabave)

Članak 3.

Za proceduru nabave usluga i radova koristit će se Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZJN).

Procedura nabave će provoditi zajedničko povjerenstvo Potpisnica, imenovana od strane Ministarstva na prijedlog Potpisnica.

(Implementacija i rezultati)

Članak 4.

Implementiranje Projekta će izvršiti Ministarstvo i u tom radu će voditi evidencije i finansijska izvješća prikladna za Projekt, sukladno važećim zakonskim propisima i odredbama ovog sporazuma.

(Organizacija)

Članak 5.

Ministarstvo je zaduženo za upravljanje Projektom, a nadzor nad Projektom će imati Nadzorni odbor sastavljen od predstavnika Potpisnica. Nadzorni odbor će se sastojati od četiri člana: po jedan od svake Potpisnice.

Nadzorni odbor ima sveobuhvatnu odgovornost za poštivanje svih obveza koje proizilaze iz Sporazuma i obvezu zaštite interesa Potpisnica u procesu implementiranja Projekta.

Trajanje mandata Nadzornog odbora je do završetka Projekta, prema rješenju o imenovanju Nadzornog odbora koje donosi Ministarstvo.

(Finansijsko sudjelovanje)

Članak 6.

Potpisnice su suglasne da će finansijske obveze po ovom projektu biti kako slijedi:

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	355.000,00 KM
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	330.000,00 KM
Ministarstvo saobraćaja i veza RS	200.000,00 KM
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine	200.000,00 KM

¹ Sporazum je objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 88a/08.

Dinamiku plaćanja usvaja Nadzorni odbor.

Članak 7.

Financijska sredstva iz članka 6. (proračun Projekta) će biti uplaćivana na podračun Trezora Bosne i Hercegovine otvorenog posebno za potrebe Projekta.

(Izvještavanje)

Članak 8.

Nadzorni odbor će redovito izvještavati potpisnike Sporazuma o tijeku implementiranja kao i o načinima trošenja sredstava Projekta, a po završenom Projektu dostaviti završno izvješće.

(Završne odredbe)

Članak 9.

Svi sporovi po ovom sporazumu će se rješavati sporazumno, a u slučaju kada to nije moguće, sporove će rješavati Sud stvarne nadležnosti.

Članak 10.

Sporazum je sačinjen na službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Članak 11.

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.

Sporazum će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", u službenim glasilima entiteta i u službenom glasilu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 01-14-1-2134/08 27. lipnja 2008. godine Sarajevo	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ministar dr. Božo Ljubić , v. r.
Broj 05-27-508-3/08 16. srpnja 2008. godine Sarajevo	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Ministar Nail Šećkanović , v. r.
Broj 13.04/341-2067/08 10. rujna 2008. godine Banja Luka	Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske Ministar Nedeljko Čubrilović , v. r.
Broj 01.1-44-051086/08 6. listopada 2008. godine Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine	Gradonačelnik Mirsad Đapo , v. r.

Имајући у виду да је ријека Сава у транспортној политици Европске уније дефинисана као транснационална оса и да је природно саставни дио (притока) транснационалне осе Дунав, раније успостављене као Коридор VII;

Уважавајући значај ријеке Саве и исказане воље земаља потписница (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија) Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, те успостављање Савске комисије;

Имајући у виду обавезу Босне и Херцеговине да према Споразуму о стабилизацији и придруживању ЕУ (усаглашен Приједлог) испуни обавезе према Споразуму о развоју транспортне инфраструктуре у југоисточној Европи и развија "Основну мрежу" у шта спада и ријека Сава;

Имајући у виду значај економичног транспорта ријеком Савом за друштвени и економски развој Босне и Херцеговине, постојећих лука, као и Одлуку Савјета министара БиХ о међународном статусу Луке Брчко;

Уважавајући потребу регулисања и безбједности пловидбе, јачања система управљања водама, успостављања трговинских

односа, повољнијег приступа тржишту, заштите економских интереса, околине заштите, транспортне конкуренције

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, Федерално министарство промета и комуникација, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, дана 25.03.2008. године у Сарајеву, закључили су

СПОРАЗУМ¹

О ЗАЈЕДНИЧКОМ ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА "ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПЛОВНОГ ПУТА РИЈЕКЕ САВЕ"

(Предмет)

Члан 1.

Овим споразумом уређује се правни и административно-технички оквир заједничког финансирања и управљања пројектом "Обиљежавање пловног пута ријеке Саве" (у даљњем тексту: Пројект), између Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство), Федералног министарства промета и комуникација, Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство).

(Опис Пројекта)

Члан 2.

Пројект се односи на обнову система обиљежавања пловног пута ријеке Саве од ркм 207 до ркм 335 (обје обале) и од ркм 175 до ркм 207 (десна обала); као и ријеке Уне од ркм 5 до ркм 15 и обухвата следеће приоритетне активности:

1. Крчење локација и постављање нових километарских ознака на постојеће локације;
2. Постављање пловних ознака за дневну пловидбу;
3. Крчење локација и постављање обалних ознака за дневну пловидбу;
4. Опремање обалних и пловних ознака за ноћну пловидбу;
5. Пиротехничка провјера и разминирање пројектом предвиђених локација (по потреби).

(Процедура набавке)

Члан 3.

За процедуру набавке услуга и радова користиће се Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: ЗЈН).

Процедура набавке ће спроводити заједничка комисија Потписница, именована од стране Министарства на приједлог Потписница.

(Имплементација и резултати)

Члан 4.

Имплементацију Пројекта ће извршити Министарство и у том раду ће водити евиденције и финансијске извјештаје прикладне за Пројект, у складу са важећим законским прописима и одредбама овог споразума.

(Организација)

Члан 5.

Министарство је задужено за управљање Пројектом, а надзор над Пројектом ће имати Надзorni одбор састављен од представника Потписница. Надзorni одбор ће се састојати од четири члана: по један од сваке Потписнице.

Надзorni одбор има свеобухватну одговорност за поштовање свих обавеза које произилазе из Споразума и обавезу заштите интереса Потписница у процесу имплементације Пројекта.

Трајање мандата Надзорног одбора је до завршетка Пројекта, према рјешењу о именовању Надзорног одбора које доноси Министарство.

¹ Споразум је објављен у "Službenom glasniku BiH", број 88а/08.

(Финансијско учешће)**Члан 6.**

Потписнице су сагласне да ће финансијске обавезе по овом Пројекту бити како сlijеди:

Министарство комуникација и транспорта БиХ	355.000.00 КМ
Федерално министарство промета и комуникација	330.000.00 КМ
Министарство саобраћаја и веза РС	200.000.00 КМ
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине	200.000.00 КМ

Динамику плаћања усваја Надзорни одбор.

Члан 7.

Финансијска средства из члана 6. (буџет Пројекта) ће бити уплаћивана на подрачун Трезора Босне и Херцеговине отвореног посебно за потребе Пројекта.

(Извјештавање)**Члан 8.**

Надзорни одбор ће редовно извјештавати потписнике Споразума о току имплементације као и о начинима трошења средстава Пројекта, а по завршеном Пројекту доставити завршни извјештај.

(Завршне одредбе)**Члан 9.**

Сви спорови по овом споразуму ће се рјешавати споразумно, а у случају када то није могуће, спорове ће рјешавати Суд стварне надлежности.

Члан 10.

Споразум је сачињен на службеним језицима Босне и Херцеговине - босанском језику, хрватском језику и српском језику, при чему су сви текстови једнако вјеродостојни.

Члан 11.

Споразум ступа на снагу даном потписивања.

Споразум ће се објавити у "Службеном гласнику БиХ", у службеним гласилима ентитета и у службеном гласилу Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Број 01-14-1-2134/08
27. јуна 2008. године
Сарајево

Министарство комуникација и
транспорта Босне и
Херцеговине
Министар
др **Божо Љубић**, с. р.

Број 05-27-508-3/08
16. јула 2008. године
Сарајево

Федерално министарство
промета и комуникација
Министар
Наил Шећкановић, с. р.

Број 13.04/341-2067/08
10. септембра 2008. године
Бања Лука

Министарство саобраћаја
и веза Републике Српске
Министар
Недељко Чубриловић, с. р.

Број 01.1-44-051086/08
6. октобра 2008. године
Брчко Дистрикт
Босне и Херцеговине

Градоначелник
Мирсад Бапо, с. р.

Имајући у виду да је ријека Сава у транспортној политици Европске уније дефинирана као транснционална оса и да је природно саставни дио (притока) транснционалне осе Дунав, раније успостављене као Коридор VII;

Уважавajući значај ријеке Save и iskazane volje zemalja potpisnica (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija) Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, te uspostavljanje Savske komisije;

Имајући у виду обавезу Босне и Херцеговине да према Споразуму о стабилизацији и придруживању ЕУ (усглашен Приједлог) испуни обавезе према Споразуму о развоју транспортне инфраструктуре у југоистојној Европи и развија "Основну мрежу" у што спада и ријека Сава;

Имајући у виду значај економичног транспорта ријеком Савом за друштвени и економски развој Босне и Херцеговине, постојећих лука, као и Одлуку Вијећа министара БиХ о међународном статусу Луке Брчко;

Уважавajući потребу регулiranja и сигурности пловидбе, jačanja sistema upravljanja vodama, uspostavljanja трговинских односа, povoljnijeg pristupa tržištu, zaštite економских интереса, околinske zaštite, транспортне конкуренције,

Министарство комуникација и промета Босне и Херцеговине, Федерално министарство промета и комуникација, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, дана 25.03.2008. године у Сарајеву, закључили су

SPORAZUM¹**O ZAJEDNIČKOM FINANSIRANJU PROJEKTA "OBILJEŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE"****(Predmet)****Члан 1.**

Овим споразумом уређује се правни и административно-технички оквир заједничког финансирања и управљања пројектом "Обилежавање пловног пута ријеке Save" (у даљњем тексту: Пројект), између Министарства комуникација и промета Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство), Федералног министарства промета и комуникација, Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Потписнице).

(Opis Projekta)**Члан 2.**

Пројект се односи на обнову система обилежавања пловног пута ријеке Save од rkm 207 до rkm 335 (обје обале) и од rkm 175 до rkm 207 (десна обала); као и ријеке Une од rkm 5 до rkm 15 и обухвата сlijедеће приоритетне активности:

1. Крчење локација и постављање нових километарских ознака на постојеће локације;
2. Постављање пловних ознака за дневну пловидбу;
3. Крчење локација и постављање обалних ознака за дневну пловидбу;
4. Оpreмање обалних и пловних ознака за ноћну пловидбу;
5. Пиротехничка провјера и разминирање пројектом предвиђених локација (по потреби).

(Procedura nabavke)**Члан 3.**

За процедуру набавке услуга и радова користит ће се Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: ЗЈН).

Процедура набавке ће проводити заједничка комисија Потписница, именована од стране Министарства на приједлог Потписница.

(Implementacija i rezultati)**Члан 4.**

Implementaciju Projekta će izvršiti Министарство и у том раду ће водити евиденције и финансијске извјештаје прикладне за Пројект, у складу са важећим законским прописима и одредбама овог споразума.

(Organizacija)**Члан 5.**

Министарство је задужено за управљање Пројектом, а надзор над Пројектом ће имати Надзорни одбор састављен од

¹ Споразум је објављен у "Службеном гласнику БиХ", број 88а/08.

predstavnik Potpisnica. Nadzorni odbor će se sastojati od četiri člana: po jedan od svake Potpisnice.

Nadzorni odbor ima sveobuhvatnu odgovornost za poštovanje svih obaveza koje proizašle iz Sporazuma i obaveza zaštite interesa Potpisnica u procesu implementacije Projekta.

Trajanje mandata Nadzornog odbora je do završetka Projekta, prema rješenju o imenovanju Nadzornog odbora koje donosi Ministarstvo.

(Finansijsko učešće)

Član 6.

Potpisnice su saglasne da će finansijske obaveze po ovom projektu biti kako slijedi:

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	355.000,00 KM
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	330.000,00 KM
Ministarstvo saobraćaja i veza RS	200.000,00 KM
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine	200.000,00 KM

Dinamiku plaćanja usvaja Nadzorni odbor.

Član 7.

Finansijska sredstva iz člana 6. (budžet Projekta) će biti uplaćivana na podračun Trezora Bosne i Hercegovine otvorenog posebno za potrebe Projekta.

(Izveštavanje)

Član 8.

Nadzorni odbor će redovno izveštavati potpisnike Sporazuma o toku implementacije kao i o načinima trošenja sredstava Projekta, a po završenom Projektu dostaviti završni izvještaj.

(Završne odredbe)

Član 9.

Svi sporovi po ovom sporazumu će se rješavati sporazumno, a u slučaju kada to nije moguće, sporove će rješavati Sud stvarne nadležnosti.

Član 10.

Sporazum je sačinjen na službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Član 11.

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.

Sporazum će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", u službenim glasilima entiteta i u službenom glasilu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 01-14-1-2134/08 27. juna 2008. godine Sarajevo	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ministar dr. Božo Ljubić , s. r.
Broj 05-27-508-3/08 16. jula 2008. godine Sarajevo	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Ministar Nail Šećkanović , s. r.
Broj 13.04/341-2067/08 10. septembra 2008. godine Banja Luka	Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske Ministar Nedeljko Čubrilović , s. r.
Broj 01.1-44-051086/08 6. oktobra 2008. godine Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine	Gradonačelnik Mirsad Đapo , s. r.

1 Odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH:", broj 88a/08.

2 Odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH:", broj 88a/08.

3 Odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH:", broj 88a/08.

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Na temelju članka 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 13/03) i članka 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 8. listopada 2008. godine, donijela je

ODLUKU¹

O ODOBRENJU INDIKATIVNOG PLANA RAZVOJA PROIZVODNJE ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2018. GODINA

1. Odobrava se Indikativni plan razvoja proizvodnje za razdoblje od 2009. - 2018. godina, koji je utvrdio "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini" svojim aktom broj 31/08 od 25. kolovoza 2008. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-297-4/08

8. listopada 2008. godine

Tuzla

Predsjedatelj Komisije

Nikola Pejić, v. r.

Na osnovu člana 4.2 Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 13/03) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 8. oktobra 2008. godine, donijela je

ODLUKU²

O ODOBREŦU INDIKATIVNOG PLANA RAZVOJA PROIZVODNJE ZA PERIOD 2009. - 2018. GODINA

1. Odobrava se Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2009. - 2018. godina, koji je utvrdio "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini" svojim aktom broj 31/08 od 25. avgusta 2008. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-297-4/08

8. oktobra 2008. godine

Tuzla

Predsjedavajući Komisije

Nikola Pejić, s. r.

Na osnovu člana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 13/03) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 8. oktobra 2008. godine, donijela je

ODLUKU³

O ODOBRENJU INDIKATIVNOG PLANA RAZVOJA PROIZVODNJE ZA PERIOD 2009. - 2018. GODINA

1. Odobrava se Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2009. - 2018. godina, koji je utvrdio "Nezavisni operator

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 13/03), člana 33. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i čl. 16. i 38. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 8. oktobra 2008. godine, donijela je

ODLUKU¹

- Odbija se zahtjev za izdavanje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, koji je podnio Mješoviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske - Trebinje, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

OBRAZLOŽENJE

Mješoviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske - Trebinje, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev broj 05-28-070/08 od 15. februara 2008. godine za izdavanje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne enegije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 13/03) za aktivnost međunarodne trgovine električnom energijom potrebna je licenca DERK-a, a podnosilac zahtjeva je dužan zadovoljiti uvjete i kriterije za dobivanje licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK.

DERK je po zahtjevu provodio sve radnje u postupku propisane Pravilnikom o licencama, ne zastajući sa postupkom ni kada je uočio, i o tome podnosioca zahtjeva obavijestio dopisom broj 05-28-070-14/08 od 5. juna 2008. godine, da zahtjev protivrjeći ograničenju iz člana 76. Statuta MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Trebinje, Matično preduzeće, a.d. Trebinje (u daljnjem tekstu: Holding) koji ne daje mogućnost za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom članicama Holdinga. Poznavanje prednje navedenog podnosilac zahtjeva je potvrdio svojim dopisom broj 02/3-7934 od 14. augusta 2008. godine.

Kako predmetna neusklađenost u toku postupka nije otklonjena, niti u tom smislu pokrenuta bilo kakva inicijativa, i ocjenjujući da je saglasnost Holdinga broj 1.1/03/2-2099-2/07 od 29. novembra 2007. godine da članica Holdinga može podnijeti zahtjev DERK-u za dobijanje licence bez značaja, jer je suprotna Statutu Holdinga, DERK je odlučio okončati postupak donošenjem odluke kao u dispozitivu.

U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke.

Broj 05-28-070-17/08
8. oktobra 2008. godine
Tuzla

Predsjedavajući Komisije
Nikola Pejić, s. r.

URED/KANCELARIJA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka 16. stavak (7) Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 12/06), glavni revizor izdaje

PRIOPĆENJE²

O IZVRŠENOJ REVIZIJI ZA 2007. GODINU

- Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine izvršio je reviziju za 2007. godinu i to sljedećih institucija:

- Agencija za javne nabave BiH
- Agencija za državnu službu BiH
- Agencija za nadzor nad tržištem BiH
- Agencija za osiguranje BiH
- Agencija za rad i zapošljavanje BiH
- Agencija za sigurnost hrane BiH
- Agencija za statistiku BiH
- Agencija za unapređenje inozemnih investicija u BiH
- Arhiv BiH
- Centar za uklanjanje mina u BiH
- Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
- Direkcija za ekonomsko planiranje
- Direkcija za evropske integracije BiH
- Direkcija za implementaciju projekta CIPS
- Državna agencija za istrage i zaštitu
- Državna regulatorna komisija za električnu energiju
- Fond za povratak
- Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH
- Granična policija BiH
- Institut za akreditiranje BiH
- Institut za intelektualno vlasništvo BiH
- Institut za mjeriteljstvo BiH
- Institut za nestale osobe BiH
- Institut za standardizaciju BiH
- Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica BiH
- Komisija za koncesije BiH
- Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine
- Ministarstvo civilnih poslova BiH
- Ministarstvo financija i trezora BiH
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
- Ministarstvo odbrane BiH
- Ministarstvo pravde BiH
- Ministarstvo sigurnosti BiH
- Ministarstvo vanjske trgovine BiH
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
- Odbor državne službe za žalbe BiH
- Ombudsman za ljudska prava BiH
- Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
- Parlamentarna skupština BiH
- Povjerenstvo za zaštitu nacionalnih spomenika BiH
- Pravobraniteljstvo BiH
- Predsjedništvo BiH
- Regulatorna agencija za komunikacije BiH
- Služba za poslove sa strancima BiH
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH
- Središnje izborno povjerenstvo BiH
- Sud BiH
- Tužiteljstvo BiH
- Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
- Uprava za neizravno oporezivanje BiH
- Ured za razmatranje žalbi

¹ Odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH:", broj 88a/08.

² Priopćenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 88a/08.

53. Ured za veterinarstvo BiH
 54. Ured za zakonodavstvo BiH
 55. Ustavni sud BiH
 56. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH
2. Појединачна извјешћа објављена су на веб-страници Уреда за ревизију институција БиХ: www.revizija.gov.ba.
- Broj 01-16-1-953/08
29. rujna 2008. godine
Sarajevo
- Glavni revizor
Milenko Šego, v. r.

На основу члана 16. став (7) Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 12/06), генерални ревизор издаје

САОПШТЕЊЕ¹

О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗА 2007. ГОДИНУ

1. Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине извршио је ревизију за 2007. годину и то следећих институција:
 1. Агенција за јавне набавке БиХ
 2. Агенција за државну службу БиХ
 3. Агенција за надзор над тржиштем БиХ
 4. Агенција за осигурање БиХ
 5. Агенција за рад и запошљавање БиХ
 6. Агенција за безбједност хране БиХ
 7. Агенција за статистику БиХ
 8. Агенција за унапређење иностраних инвестиција у БиХ
 9. Архив БиХ
 10. Центар за уклањање мина у БиХ
 11. Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
 12. Дирекција за економско планирање
 13. Дирекција за европске интеграције БиХ
 14. Дирекција за имплементацију пројекта ЦИПС
 15. Државна агенција за истраге и заштиту
 16. Државна регулаторна комисија за електричну енергију
 17. Фонд за повратак
 18. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ
 19. Гранична полиција БиХ
 20. Институт за акредитовање БиХ
 21. Институт за интелектуално власништво БиХ
 22. Институт за метрологију БиХ
 23. Институт за нестала лица БиХ
 24. Институт за стандардизацију БиХ
 25. Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица БиХ
 26. Комисија за концесије БиХ
 27. Конкурентски савјет Босне и Херцеговине
 28. Министарство цивилних послова БиХ
 29. Министарство финансија и трезора БиХ
 30. Министарство комуникација и промета БиХ
 31. Министарство одбране БиХ
 32. Министарство правде БиХ
 33. Министарство безбједности БиХ
 34. Министарство спољне трговине БиХ
 35. Министарство иностраних послова БиХ
 36. Министарство за људска права и избјеглице БиХ
 37. Одбор државне службе за жалбе БиХ
 38. Омбудсман за људска права БиХ
 39. Институција омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ
 40. Парламентарна скупштина БиХ
 41. Комисија за заштиту националних споменика БиХ
 42. Правобранилаштво БиХ
 43. Председништво БиХ

44. Регулаторна агенција за комуникације БиХ
 45. Служба за послове са странцима БиХ
 46. Служба за заједничке послове институција БиХ
 47. Централна изборна комисија БиХ
 48. Суд БиХ
 49. Тужилаштво БиХ
 50. Управа БиХ за заштиту здравља биља
 51. Управа за индиректно опорезивање БиХ
 52. Уред за разматрање жалби
 53. Уред за ветеринарство БиХ
 54. Уред за законодавство БиХ
 55. Уставни суд БиХ
 56. Високи судски и тужилачки савјет БиХ
2. Појединачни извјештаји објављени су на веб страници Канцеларије за ревизију институција БиХ: www.revizija.gov.ba.

Broj 01-16-1-953/08
29. септембра 2008. године
Сарајево

Generalni revizor
Milenko Šego, s. r.

На основу члана 16. став (7) Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 12/06), генерални ревизор издаје

САОПЋЕЊЕ²

О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗА 2007. ГОДИНУ

1. Уред за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине извршио је ревизију за 2007. годину и то следећих институција:
 1. Агенција за јавне набавке БиХ
 2. Агенција за државну службу БиХ
 3. Агенција за надзор над тржиштем БиХ
 4. Агенција за осигурање БиХ
 5. Агенција за рад и запошљавање БиХ
 6. Агенција за сигурност хране БиХ
 7. Агенција за статистику БиХ
 8. Агенција за унапређење иноземних инвестиција у БиХ
 9. Архив БиХ
 10. Центар за уклањање мина у БиХ
 11. Дирекција за цивилно зракопловство БиХ
 12. Дирекција за економско планирање
 13. Дирекција за европске интеграције БиХ
 14. Дирекција за имплементацију пројекта ЦИПС
 15. Државна агенција за истраге и заштиту
 16. Државна регулаторна комисија за електричну енергију
 17. Фонд за повратак
 18. Генерални секретаријат Вјећа министара БиХ
 19. Гранична полиција БиХ
 20. Институт за акредитирање БиХ
 21. Институт за интелектуално власништво БиХ
 22. Институт за мјерителство БиХ
 23. Институт за нестала лица БиХ
 24. Институт за стандардизацију БиХ
 25. Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица БиХ
 26. Комисија за концесије БиХ
 27. Конкурентски вјеће Босне и Херцеговине
 28. Министарство цивилних послова БиХ
 29. Министарство финансија и трезора БиХ
 30. Министарство комуникација и промета БиХ
 31. Министарство одбране БиХ
 32. Министарство правде БиХ
 33. Министарство сигурности БиХ

¹ Саопштење је објављено у "Службеном гласнику БиХ", број 88а/08.

² Саопштење је објављено у "Службеном гласнику БиХ", број 88а/08.

34. Ministarstvo vanjske trgovine BiH
 35. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 36. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 37. Odbor državne službe za žalbe BiH
 38. Ombudsman za ljudska prava BiH
 39. Institucija ombudsmans za zaštitu potrošača u BiH
 40. Parlamentarna skupština BiH
 41. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH
 42. Pravobranilaštvo BiH
 43. Predsjedništvo BiH
 44. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 45. Služba za poslove sa strancima BiH
 46. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 47. Centralna izborna komisija BiH
 48. Sud BiH
 49. Tužilaštvo BiH
 50. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
 51. Uprava za indirektno oporezivanje BiH
 52. Ured za razmatranje žalbi
 53. Ured za veterinarstvo BiH
 54. Ured za zakonodavstvo BiH
 55. Ustavni sud BiH
 56. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
2. Pojedinačni izvještaji objavljeni su na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH: www.revizija.gov.ba.

Broj 01-16-1-953/08

29. septembra 2008. godine
SarajevoGeneralni revizor
Milenko Šego, s. r.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Na osnovu člana 25. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine HNK", broj 4/98, 1/02 i 5/07) i člana 2. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Hercegovačko-neretvanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine HNK", broj 4/07), a u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), nakon provedenog postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u funkciji Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću "HERMETIČKI KOMPRESORI" Mostar donosi

RJEŠENJE

O KONAČNOM IMENOVANJU PREDsjedNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA SA OGRAĐENOM ODGOVORNOŠĆU "HERMETIČKI KOMPRESORI" MOSTAR

Član 1.

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću "HERMETIČKI KOMPRESORI" Mostar, na period od 4 (četiri) godine od dana imenovanja, sa mogućnošću ponovnog izbora, imenuju se:

1. SEMIR TEMIM, dipl. iur. - predsjednik;
2. VLADO BEVANDA, dipl. ing. tehnologije - član;
3. EDIN DERVIŠEVIĆ, dipl. oec. - član.

Član 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama HNK".

Broj 07-03-339-12/08

31. oktobra/listopada 2008. godine
MostarMinistar
Esad Humo, s. r.

GRAD MOSTAR

Na temelju članka 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), članka 104.a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj 5/00, 4/04 i 5/04) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), gradonačelnik Grada Mostara, kao odgovorni javni službenik, donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA MOSTAR

Članak 1.

Razrješavaju se dužnosti članstva u Školskom odboru Osnovne škole Antuna Branka Šimića Mostar:

1. ALBERT PEHAR, član iz reda uposlenika i
2. TOMISLAV BUBALO, član iz reda roditelja.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Grada Mostara".

Broj 06/2-05-11202/08

20. listopada/oktobra 2008. godine
MostarGradonačelnik
Ljubo Bešlić, v. r.

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), članka 104. a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj 5/00, 4/04 i 5/04), članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/04) i članka 14. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara, kao odgovorni javni službenik, donosi

RJEŠENJE

O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA MOSTAR

Članak 1.

U Školski odbor Osnovne škole Antuna Branka Šimića Mostar imenuju se:

1. KRISTINA BARBARIĆ, član iz reda uposlenika i
2. ILIJA ĐOLO, član iz reda roditelja.

Članak 2.

Mandat članova Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja traje do isteka vremena na koje je imenovan Školski odbor.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Grada Mostara".

Broj 06/2-05-11204/08

20. listopada/oktobra 2008. godine
MostarGradonačelnik
Ljubo Bešlić, v. r.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

Na osnovu člana 5. tačka 4. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/03) i člana 35. stav 2. Statuta J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Nadzorni odbor J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. septembra 2008. godine, donio je

ODLUKU O DODJELI DONACIJA U 2008. GODINI

I.

Niže navedenim pravnim licima doniraju se novčana sredstva kako slijedi:

1. FONDACIJA "ZEMLJA PRIJATELJSTVA I MIRA" SARAJEVO 5.000 KM
2. CRVENI KRIŽ BiH SARAJEVO 3.000 KM
3. U.G. OBRAZOVANJE GRADI BiH SARAJEVO 3.000 KM
4. J.U. ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO 5.000 KM
5. UDRUŽENJE DJEČIJI HOR "VESELA DJECA" 1.500 KM
6. UDRUŽENJE LINIJSKIH PILOTA U BiH - ALPAB 3.000 KM
7. U.G. SKI KLUB "ILIDŽA" HRASNICA . 3.000 KM
8. U.G. KARATE SAVEZ BiH SARAJEVO . 3.500 KM
9. U.G. ŠAHOVSKI KLUB "ŽELJEZNIČAR" SARAJEVO 2.000 KM
10. F.K. "SARAJEVO" SARAJEVO 3.000 KM
11. F.K. "ŽELJEZNIČAR" SARAJEVO 1.500 KM
12. R.K. "BOSNA" SARAJEVO 6.000 KM
13. K.K. "BOSNA" SARAJEVO 15.000 KM
14. K.K. "PLAY OFF" SARAJEVO. 3.000KM
15. JUDO KLUB "ŽELJEZNIČAR" SARAJEVO" 2.000 KM
16. U.G. STRELJAČKI SAVEZ SARAJEVO . 2.000 KM
17. L.K. RAKITNICA 1.500 KM
18. L. K. "TETRIJEB" OLOVO 1.000 KM
19. U.G. "SARAJEVSKA ZIMA" SARAJEVO 5.000 KM
20. PLANINARSKO DRUŠTVO "BORAŠNICA" KONJIC 3.000 KM
21. U.G. POVRATKOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU 10.000 KM

22. KUD "KOLO DUBRAVSKO" BIVOLJE BRDO 5.000 KM
23. U.G. KLUB SPASAVALACA 2000 SARAJEVO 15.000 KM
24. FONDACIJA BerSar Pro Cordis 10.000 KM

II.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a transfer donacija korisnicima izvršit će se mjesec dana nakon njenog objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-2-01-2-4091/08 Predsjednik
29. septembra/rujna 2008. godine Nadzornog odbora
Sarajevo Adnan Hadžikapetanović, s. r.

JU O.Š. "BREKOVICA" BIHAĆ

Na osnovu člana 157. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik USK", broj 5/04), člana 114. Pravila JU OŠ "Brekovica" - Bihać te saglasnosti kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK br. 10-34-8840-3/08 od 16.10.2008. godine, Školski odbor je na sjednici održanoj 22. oktobra 2008. godine, donio slijedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU DIREKTORA JU OŠ "BREKOVICA" - BIHAĆ

I.

Za direktora JU OŠ "Brekovica" - Bihać imenuje se RIFET FATKIĆ, nastavnik razredne nastave.

II.

Mandat direktora je četiri (4) godine.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a postat će pravosnažna danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 894 Predsjednik
26. oktobra/listopada 2008. godine Školskog odbora
Bihać Nazif Kohnić, s. r.

KAZALO

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1151	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (hrvatski jezik)	1	organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, хљеба од брашна житарица и млијека (српски језик)	32
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (srpski jezik)	2	Odluka o utvrđivanju postojanja uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, хљеба од брашна житарица и млијека (bosanski jezik)	33
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)	4	1163 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" doo Vitez (hrvatski jezik)	33
1152	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena (hrvatski jezik)	5	Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove u PS "Vitezit" doo Vitez (bosanski jezik)	34
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena (srpski jezik)	6	1164 Odluka o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi policije	34
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena (bosanski jezik)	8	1165 Odluka o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovi planirane emisije obveznica za 2008. godinu (hrvatski jezik)	35
1153	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenome osiguranju (hrvatski jezik)	9	Odluka o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovu planirane emisije obveznica za 2008. godinu (bosanski jezik)	35
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (srpski jezik)	9	1166 Odluka o davanju ovlašćenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u uplati osnivačkog kapitala Javnom preduzeću Nacionalni park "Una"	36
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)	10	1167 Odluka o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una"	36
1154	Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	11	1168 Odluka o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	36
	Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)	14	Odluka o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)	36
	Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	17	Odluka o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	37
1155	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	19	1169 Odluka o davanju suglasnosti Nadzornom odboru "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje ravnatelja (hrvatski jezik)	37
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)	21	Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora (srpski jezik)	37
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	23	Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora (bosanski jezik)	37
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE				
1156	Uredba o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)	25	Odluka o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija	38
	Uredba o dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (srpski jezik)	26	1171 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za III. kvartal 2008. godine	38
	Uredba o dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)	26	1172 Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača i odabiru strateškog partnera za dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo	38
1157	Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka	26	1173 Odluka o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)	39
1158	Odluka o modelu za uvezivanje penzijskog staža	30		
1159	Odluka V broj 883/08	31		
1160	Odluka o davanju na korištenje pokretnih stvari (hrvatski jezik)	31		
	Odluka o davanju na korištenje pokretnih stvari (srpski jezik)	31		
	Odluka o davanju na korištenje pokretnih stvari (bosanski jezik)	31		
1161	Odluka o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji	32		
1162	Odluka o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa županija, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica i mlijeka (hrvatski jezik)	32		
	Odluka o utvrđivanju postojanja uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih			

Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (srpski jezik)	39	FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO/AVIJACIJU	
Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)	39	Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	47
1174 Rješenje o dopuni Rješenja o nominovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo	39	Rješenje o formiranju Komisije za provođenje ispita za sticanje dozvole kontrolora vazdušnog saobraćaja i upis ovlaštenja/odobrenja ADI/AIR/GMC LQ Sarajevo	47
1175 Rješenje o imenovanju Ekspertnog tima	40	Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	48
1176 Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Državni odbor za nadzor	40	Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	48
1177 Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)	40	Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	49
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (srpski jezik)	41	Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	49
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)	41		
1178 Rješenje o imenovanju dva člana ispred Vlade Federacije BiH u Komisiju za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja	41	AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	
1179 Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	41	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2008. godini (hrvatski jezik)	50
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)	41	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2008. godini (bosanski jezik)	50
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	41	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa Zaštitnom fondu Federacije BiH u 2008. godini (hrvatski jezik)	50
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA/FINANSIJA		Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa Zaštitnom fondu Federacije BiH u 2008. godini (bosanski jezik)	50
1180 Rješenje o formiranju Komisije za izradu ekonomsko-fiskalnog programa 2008. godine	42	MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA/TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE	
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA		Sporazum o zajedničkom financiranju Projekta "Obilježavanje plovnog puta rijeke Save" (hrvatski jezik)	51
1181 Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog odbora za poslove nostrifikacije inozemne investiciono-tehničke dokumentacije	42	Sporazum o zajedničkom financiranju Projekta "Obilježavanje plovnog puta rijeke Save" (srpski jezik)	52
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA		Sporazum o zajedničkom financiranju Projekta "Obilježavanje plovnog puta rijeke Save" (bosanski jezik)	53
1182 Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Ministarstva za 2008. godinu iz kapitalnog granta "Transfer za podršku izgradnje započelih a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica"	43	DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA		Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za razdoblje od 2009. - 2018. godina (hrvatski jezik)	54
1183 Rješenje broj 06-22-2878/08-6	44	Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2009. - 2018. godina (srpski jezik)	54
1184 Rješenje broj 04-02-855/08	44	Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2009. - 2018. godina (bosanski jezik)	54
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE		Odluka broj 05-28-070-17/08 (hrvatski jezik)	55
Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	44	Odluka broj 05-28-070-17/08 (srpski jezik)	55
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE		Odluka broj 05-28-070-17/08 (bosanski jezik)	56
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kupnji i prodaji vrijednosnih papira izvan burze ili drugog uredenog tržišta (hrvatski jezik)	44	URED/KANCELARIJA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE	
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kupovini i prodaji vrijednosnih papira izvan burze ili drugog uredenog tržišta (bosanski jezik)	45	Priopćenje o izvršenoj reviziji za 2007. godinu (hrvatski jezik)	56
Rješenje broj 04-19-608/08	45	Saopštenje o izvršenoj reviziji za 2007. godinu (srpski jezik)	57
Rješenje broj 04/3-19-499/08	46	Saopćenje o izvršenoj reviziji za 2007. godinu (bosanski jezik)	57
Rješenje broj 03/02-19-498/08	46	HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON	
Rješenje broj 03/02-19-497/08	46	Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva sa ograničenom odgovornošću "Hermetički kompresori" Mostar	58
Dozvola za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima	46	GRAD MOSTAR	
FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU		Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Branka Šimića Mostar	58
Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke	47	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Branka Šimića Mostar	58
		J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.	
		Odluka o dodjeli donacija u 2008. godini	58
		JU O.Š. "BREKOVICA" Bihac	
		Odluka o imenovanju direktora JU OŠ "Brekovica" - Bihac	59



CD '94 - '98



CD 1999



CD 2000



CD 2004



DVD 2006



CD 2001



CD 2002



CD 2003




DVD 2005



DVD 1994-2005

ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH



**Zakon sa izmjenama
i dopunama Zakona o JNBiH**



Podzakonski akti

Obrasci i kazalo



**COMPACT
disc
DIGITAL DATA**

**JP NIO
Službeni list BiH**





JP NIO
SLUŽBENI
LIST BiH



✓ **PRAVILNIK O NAČINU OBRACUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA**

("Službene novine Federacije BiH", broj 64/08)

✓ **PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK**

("Službene novine Federacije BiH", broj 67/08)



Nakladnik: Javno poduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo, ulica Magribija 3 - Poštanski fah 3 - Ravnatelj i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata: 554-570, fax: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, fax: 554-110 - Pravna služba: 554-151 - Računovodstvo: 558-440, 558-441 - Centrala: 554-160, 554-161 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Brčko 552-000-0000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafička priprema: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Tisak: "UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Semizovac - Za tiskaru: Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Službene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.

Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplata za II polugodište 2008. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za II polugodište 2008. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba> - godišnja pretplata 200,00 KM po korisniku